



# SLUŽBENE ZENIČKO - DOBOJSKOG NOVINE KANTONA

Godina IX - Broj 15

ZENICA, Srijeda 29. 12. 2004.

374.

Na osnovu člana 37. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na XXIV sjednici održanoj 18.11. 2004. godine, d o n o s i

## Z A K O N O KANTONALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA KANTONALNE UPRAVE I OSNOVNE ODREDBE

### Član 1.

Ovim zakonom utemeljuju se kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne ustanove Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovu organizaciju i funkcionisanje.

### Član 2.

Poslove uprave iz okvira nadležnosti Kantona vrše kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne ustanove utvrđene ovim i drugim posebnim zakonima.

### Član 3.

Organi iz člana 1. ovog zakona, pored poslova iz djelokruga utvrđenog ovim zakonom, obavljaju i druge poslove utvrđene zakonima, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Zeničko-dobojskog kantona.

### Član 4.

U kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravama i kantonalnim upravnim ustanovama konstitutivni narodi i ostali bit će proporcionalno zastupljeni, u skladu sa Amandmanom IX na Ustav Zeničko-dobojskog kantona.

## II KANTONALNA MINISTARSTVA, KANTONALNE UPRAVE I KANTONALNE UPRAVNE USTANOVE

### 1. Kantonalna ministarstva

### Član 5.

Kantonalna ministarstva su:

1. Ministarstvo unutaršnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova,
2. Ministarstvo za pravosuđe i upravu,
3. Ministarstvo finansija,
4. Ministarstvo za privredu,
5. Ministarstvo za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline,
6. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
7. Ministarstvo za boračka pitanja,
8. Ministarstvo zdravstva,
9. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
10. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

### Član 6.

Ministarstvo unutaršnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti unutrašnjih poslova i to:

zaštita Ustavom utvrđenog poretka i sprečavanje ugrožavanja tog poretka i sigurnosti Federacije i Kantona, zaštita prava, sloboda i sigurnosti saobraćaja, pronalaženje i hvatanje počinitelja kaznenih djela, održavanje javnog reda i mira, praćenje stanja sigurnosti na putevima, regulisanje saobraćaja i kontrola nad vozilima, vozačima i drugim učesnicima u saobraćaju, raspisuje i objavljuje potrage i vodi o tome odgovarajuće registre, obavlja poslove i zadatke kriminalističke tehnike i kontradiverzione zaštite, vrši uviđaje kaznenih djela, vrši kriminalističko-tehnička vještačenja, vrši nadzor nad saobraćajem, prijevozom i uskladištenjem opasnih materija, pruža pomoć na otklanjanju posljedica u slučaju opasnosti prouzrokovanih elementarnim nepogodama i epidemijama, osigurava određene osobe i objekte, obavlja naučno-istraživačke poslove neophodne za osiguranje djelatnosti policije, vodi operativne i kaznene evidencije, vrši stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova za vlastite potrebe, vrši planiranje, organizovanje, održavanje i izgradnju jedinstvenog i funkcionalnog sistema veza ovog Ministarstva, vodi upravni postupak po propisima o matičnim knjigama, sigurnosti saobraćaja, prijava prebivališta i boravišta, izdavanja iskaznica, određivanja JMBG i putnih isprava, registracija motornih vozila, vozačkim ispitima i izdavanju vozačkih dozvola, vodi upravni postupak u vezi sa nabavljanjem, držanjem i nošenjem oružja i municije,

vrši imovinsko-pravne poslove u vezi sa imovinom čiji je vlasnik ili korisnik ovo Ministarstvo, obavlja poslove koji se tiču kretanja i boravka stranaca, udruženja stranaca, međunarodnih organizacija, u skladu sa pravnim ovlaštenjima, održavanje javnih skupova, vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite od požara i eksplozija, kao i druge poslove utvrđene zakonom.

#### Član 7.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblastima pravosudnih institucija i uprave, lokalne samouprave, političkog sistema, kantonalnog pravobranilaštva, Kantonalnog i općinskih sudova za prekršaje i službi pravne pomoći, a odnose se na:

organizovanje, kadrove, uslove za rad kantonalnog i općinskog pravosuđa, nadzor nad vršenjem poslova pravosudne uprave kantonalnog pravosuđa, davanje mišljenja na prednacrtu i nacrtu propisa kojima se predviđaju kažnjiva djela i za iste propisuju sankcije, izradu propisa iz oblasti pravosuđa i praćenje njihovog provođenja, vođenje evidencije i statistike iz oblasti pravosuđa i stručno obrazovanje i usavršavanje službenika iz oblasti pravosuđa, postupanje po prituzbama i predstavkama na rad pravosudnih organa u skladu sa zakonom, poslove oko postavljanja stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih tumača, poslove oko organizovanja ispita za stalne sudske tumače i sudije za prekršaje, praćenje i dogradnju sudske vlasti i praćenje stanja u sudskoj vlasti, obradu predmeta u kojima ministar daje prijedlog imenovanja, izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, a naročito: organizaciju, kadrove, nadzor nad izvršenjem propisa iz oblasti kaznenih i prekršajnih sankcija koje su date u nadležnost ovom Ministarstvu i inspekcijski nadzor iz ove oblasti, staranje o zaključenju ugovora o troškovima boravka pritvorenih i prekršajno-kažnjenih osoba u kazneno popravni zavodima, pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti pravosuđa i izvršenja kaznenih i prekršajnih sankcija, pripremanje mišljenja na zakone i druge propise kojima se uređuje organizacija u pravosuđu i izvršenju kaznenih i prekršajnih sankcija, priprema obavezna tumačenja, objašnjenja i stručna uputstva za primjenu zakona i drugih propisa.

U oblasti uprave vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

sistem uprave, provođenje propisa o upravnom postupku i propisa o uredskom poslovanju, prava i dužnosti organa uprave Kantona u korištenju i raspolaganju sredstvima u vlasništvu Kantona, rješavanje zahtjeva za odobravanje izrade i vođenje evidencije o izrađenim pečatima, evidenciju i statistiku iz oblasti uprave, izradu izvještaja o stanju upravnog rješavanja i davanje mišljenja na prednacrtu i nacrtu zakona i drugih propisa u pogledu njihove usaglašenosti sa sistemom državne uprave i propisima o upravnom postupku, vođenje Registra udruženja građana Zeničko-dobojskog kantona i rješavanje o zahtjevima za upis u Registar, organizovanje stručnog obrazovanja i usavršavanja službenika,

stručnih upravnih ispita namještenika i pripravnika srednje školske spreme, vrši poslove nadzora nad izvršenjem Kantonalnog zakona o upravi i drugih kantonalnih zakona koji se odnose na službenike i namještenike, zakona i drugih propisa koji se odnose na upravni postupak i posebne upravne postupke, uredsko poslovanje u kantonalnim organima uprave i kantonalnim upravnim ustanovama, te općinskim organima uprave i općinskim upravnim organizacijama, odnosno pravnim osobama na koja su prenesena javna ovlaštenja, vrši stručne i druge poslove koji se odnose na razvoj političkog sistema, skupštine administrativno-teritorijalnih jedinica, mjesne zajednice, izborni sistem i izbor vijećnika i poslanik u vijeću, odnosno skupštine administrativno-teritorijalnih jedinica, organizovanje saradnje i udruživanje općina u političko-teritorijalnu organizaciju Kantona, zatim poslove koji se odnose na pripremanje zakona i drugih propisa kojima se uređuje organizacija u upravi, priprema obavezna tumačenja, objašnjenja i stručna uputstva za primjenu zakona i drugih propisa, daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima statuta i drugih općih akata općina, priprema nacrtu mišljenja na zakone i druge propise iz djelokruga lokalne samouprave koje obrađuju samo Ministarstvo ili drugi organi.

#### Član 8.

Ministarstvo finansija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti finansija i to: sistem poreza, taksi i drugih javnih prihoda; predlaganje mjera za unapređenje poreskog sistema; sistem raspodjele prihoda; obračunski sistem (računovodstvo, knjigovodstvo i bilansi); sistem finansiranja javne potrošnje; instrukcije budžetskim korisnicima; izrada i izvršenje Budžeta Kantona; nadzor nad izvršenjem Budžeta; trezorsko poslovanje; upravljanje novčanim tokovima; dnevno praćenje novčanih sredstava; obaveze i potraživanja i utvrđivanje dinamike plaćanja i planiranja nedostajućih sredstava; kontrola ostvarivanja Budžeta Kantona, izvještavanje, kantonalna budžetska revizija i drugi poslovi utvrđeni zakonom.

#### Član 9.

Ministarstvo za privredu vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti privrede i to: prerađivačke djelatnosti, energetike, rudarstva, trgovine, ugostiteljstva, turizma, razvoja, poduzetništva, obrta, osim proizvodnje hrane, pića, prerade duhana i duhanskih proizvoda, oblasti građevinarstva, bankarstva, saobraćaja i saobraćaja, a tiču se:

praćenja proizvodnje i preduzimanja odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje, praćenja i proučavanja stanja u oblasti prerađivačke i uslužne djelatnosti Kantona, pripremanja odluka ekonomske politike, podsticanja privrednog i društvenog razvoja Kantona, praćenja i analiziranja rada organa upravljanja u subjektima sa državnim kapitalom iz oblasti prerađivačke i uslužne djelatnosti, kreiranja politike izvoza i uvoza s ciljem zaštite proizvodnje unutar

Kantona, praćenja izvoza i uvoza, osim carinskog sistema i kreditnih odnosa sa inozemstvom, unutarnje trgovine Kantona i ekonomskih odnosa sa drugim kantonima u Federaciji, bilansiranja i praćenja snabdjevenosti tržišta Kantona, prometa roba i usluga unutar Kantona, te kontrole cijena proizvoda i usluga u skladu sa Zakonom o kontroli cijena, stvaranja i primjene politike kantonalnog turizma, razvoja turističkih resursa, turističko-propagandne djelatnosti, razvrstavanja i kategorizacije turističko-ugostiteljskih objekata, praćenja i proučavanja stanja u oblasti geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa Kantona, davanja inicijative i prijedloga za poduzimanje odgovarajućih mjera, upravljanja programom korištenja prirodnih resursa i vođenja upravnih postupaka dodjele koncesija za istraživanje i eksploataciju u skladu sa zakonima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije) i Kantona, utvrđivanja programa geoloških istraživanja i praćenja realizovanja istih, praćenja i proučavanja stanja u oblasti energetike Kantona i davanja prijedloga za poduzimanje odgovarajućih mjera, utvrđivanja i praćenja ostvarivanja energetskog bilansa, elektro-energetskog bilansa, raspodjele i distribucije električne energije i ostalih energenata, pripreme propisa i prijedloga koji podstiču ulaganja u privredu Kantona i razvoj privrede, praćenja i proučavanja stanja u privredi, infrastrukturnim objektima, komunikacijama, poduzetništvu i drugim oblastima (izuzev građevinarstva), sa aspekta potreba i inicijativa razvoja na nivou Kantona, organizovanja i izradivanja programa i projekata razvoja na području Kantona, suradivanja sa naučnim i stručnim institucijama, tehnološkim parkovima i poslovnim inkubatorima u zastupanju interesa razvoja Kantona i predlaganja utemeljenja ili svrstavanja posebnih organizacionih jedinica za razvoj, praćenje implementacije usvojenih projekata i informiranja o ostalim pitanjima bitnim za ostvarivanje procesa razvoja, podsticanja i praćenja raznih vrsta oblika saradnje i kooperacije, kao i druge poslove utvrđene zakonom.

#### Član 10.

Ministarstvo za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okolice vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona koji se odnose na:

planiranje i uređenje prostora, politiku korištenja tla na kantonalnom nivou, izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Kantona, usklađenost prostornih planova općina sa prostornim planom, usmjeravanje dugoročnog razvoja upotrebe prirodnih resursa, geološka istraživanja,

zaštitu zraka, vode i tla, izradu planova i programa usaglašenih sa strategijom zaštite okolice na federalnoj razini, utvrđuje standarde kvaliteta zraka, vode i tla i vrši kontrolu kvaliteta vode i tla, izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu za građevine i radove od interesa za Kanton, kao i objekte koji ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolicu, upravno rješavanje u drugostepenom postupku po žalbama iz nadležnosti Ministarstva,

ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti saobraćaja i komunikacija i to: cestovni saobraćaj i javne ceste, željeznički, riječni saobraćaj, cjevovodni saobraćaj, sigurnost cestovnog i željezničkog saobraćaja, održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju i upravljanje regionalnim i lokalnim cestama, registraciju i usklađivanje linija i redova vožnje za kantonalne linije, izdavanje licenci u unutarnjem cestovnom saobraćaju, izradu saobraćajnog osnova Kantona, usklađene sa saobraćajnim osnovom Federacije, kategorizaciju cesta na području Kantona i vršenje drugih poslova utvrđenih zakonom.

#### Član 11.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom iz nadležnosti Kantona u oblasti socijalne politike, rada, zaštite i povratka raseljenih osoba, i to:

provođenje kantonalne politike rada i zapošljavanja (radni odnosi, prava zaposlenika, prava nezaposlenih osoba, plaće zaposlenika, podsticajne mjere zapošljavanja, ekonomsko-socijalne mjere), izrada nacrti i prijedloga zakona iz oblasti rada, radnih odnosa i upošljavanja za područje Kantona, iniciranje mjera za unapređenje oblasti rada i zapošljavanja, pružanje stručne pomoći poslodavcima iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja, evidentiranje kolektivnih ugovora zaključenih za područje Kantona, obavljanje administrativnih poslova za mirovna vijeća u postupku mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova, obavljanje stručno-operativnih poslova za socijalno-ekonomska vijeća, provođenje aktivnosti usmjerene u pravcu osiguravanja pretpostavki za podsticaj upošljavanju, učestvovanje u izradi programa upošljavanja, ostvarivanje utemeljiteljskih prava Kantona prema JU Služba za upošljavanje, saradnja sa sindikatom, poslodavcima i njihovim asocijacijama i svim nivoima vlasti, kreiranje politike od značaja za podsticaj upošljavanja osoba sa invaliditetom i obavljanje drugih poslova od značaja za oblast rada i upošljavanja,

provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite, socijalna skrb, skrb o civilnim žrtvama rata i skrb o porodicama sa djecom (zaštita materijalno neosiguranih i za rad nesposobnih osoba, starih osoba bez porodičnog staranja, lica sa društveno negativnim ponašanjem, porodica u stanju socijalne potrebe kojima je usljed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, lica sa invaliditetom i lica omeđenih u fizičkom i psihičkom razvoju, djece bez roditeljskog staranja, odgojno zanemarene i zapuštene djece, civilnih žrtava rata, porodica sa djecom i drugih osoba koji se zbog posebnih okolnosti nađu u stanju socijalne potrebe, koordinira i nadzire rad nedležnih općinskih službi i ustanova socijalne zaštite, inicira i provodi mjere od značaja za razvoj socijalnih prava građana i prevenciju u oblastima socijalne i porodične zaštite, odlučuje u drugostupanjskom upravnom postupku i postupku revizije prvostupanjskih rješenja nadležnih općinskih službi i ustanova socijalne zaštite, izrada nacrti i prijedloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti socijalne zaštite, praćenje i kontrola ostvarivanja prava korisnika socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava

rata i zaštite porodica sa djecom, istraživanja socijalnih pojava i suzbijanje socijalno-patoloških pojava, ostvarivanje utemeljiteljskih prava prema ustanovama iz oblasti socijalne zaštite i zaštite o porodici čiji je utemeljitelj Kanton, izrada programa socijalnog karaktera i provođenje socijalnih akcija, te osiguranje ukupne koordinacije od značaja za oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite o porodicama sa djecom,

provođenje politike zaštite i povratka raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica - povratnika (privremeno osiguranje prava na: smještaj, prehranu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, djece i omladine, socijalna adaptacija i psihološka podrška, podmirenje drugih nužnih životnih potreba), rješavanje pitanja alternativnog smještaja raseljenih osoba i izbjeglica, izrada i praćenje realizovanja plana povratka, repatrijacije i održivosti povratka u Kantonu, koordiniranje i provođenje mjera i aktivnosti obnove i rekonstrukcije stambenih objekata u funkciji osiguravanja povratka, izrada projekata obnove i rekonstrukcije stambenih objekata, koordinacija u radu sa nevladinim organizacijama, izrada nacrti i prijedloga zakona i podzakonskih akata za ove oblasti, rješavanje statusnih pitanja raseljenih osoba - prognanika, izbjeglica - povratnika u prvostepenom postupku, prikupljanje i obrada podataka o raseljenim osobama - prognanicima, te izbjeglicama - povratnicima i nadzor nad provođenjem kantonalnog zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti,

provođenje humanitarne djelatnosti od značaja za socijalnu politiku i njen razvoj, davanje mišljenja na humanitarne projekte organizacijama registrovanim na federalnom nivou, a koje djeluju na području Kantona, vođenje evidencije i praćenje realizovanja humanitarnih projekata, nadzor nad zakonitošću njihovog rada, koordiniranje rada nevladinih organizacija, iniciranje novih projekata humanitarnog karaktera, zaključivanje ugovora, sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti, planiranje osnovnih i drugih potreba stanovništva za humanitarnom pomoći, nabavka i distribucija humanitarne pomoći, podsticaj rada nevladinih organizacija i provođenje drugih aktivnosti od značaja za humanitarne djelatnosti.

#### Član 12.

Ministarstvo za boračka pitanja vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zaštite prava i interesa boraca i članova njihovih porodica, ratnih vojnih invalida, porodica šehida/palih boraca, umrlih i nestalih boraca, demobilisanih boraca, lica zaslužnih u oslobodilačkom ratu, učesnika drugih oslobodilačkih ratova i pokreta, kao i drugih korisnika boračko-invalidske zaštite, u skladu sa zakonima i propisima Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona, a prvenstveno: provođenje utvrđene politike i sistemskih propisa kojima se regulišu osnovna socijalno-statusna pitanja boraca i članova njihovih porodica, utvrđivanje jedinstvene politike i pripremanje sistemskih propisa kojima se regulišu dopunska socijalno-statusna pitanja boraca i članova njihovih porodica, davanje mišljenja po propisima koje pripremaju drugi organi, a odnose se na

socijalno-statusna prava pripadnika boračke populacije, izgradnju i postavljenje jedinstvenog spomen-obilježja šehidima/palim boracima, isplatu mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite, osiguravanje sredstava za finansiranje prava pripadnika boračke populacije propisanih zakonom i drugim propisima Kantona, upravni i finansijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite, u skladu sa Ustavom i zakonom, kontrolu namjenskog trošenja sredstava i vođenje propisanih evidencija iz nadležnosti ovog ministarstva.

#### Član 13.

Ministarstvo zdravstva vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja u koje spadaju:

praćenje funkcionisanja i razvoja sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja,

donošenje plana i programa mjera zdravstvene zaštite radi: osiguravanja higijensko-epidemiološke djelatnosti, razvoja zdravstveno-statističkog i informacionog sistema, osiguravanja hitne medicinske pomoći i djelatnosti socijalne medicine na području Kantona, osiguravanje sredstava za izgradnju i opremanje, te utemeljenje zdravstvenih ustanova za provedbu primarne, specijalističko-konsultativne, bolničke djelatnosti, te djelatnosti mrtvozorstva, osiguravanja provođenja mjera za rano otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja, te suzbijanje bolesti i povreda, kao i njihovih posljedica, liječenja i rehabilitacije oboljelih, tjelesno i duhovno oštećenih i povrijeđenih osoba, kao i mjere posebnog zdravstvenog nadzora nad stanovništvom starijim od 65 godina, osiguravanja mjera za sprovođenje cjelovite zdravstvene zaštite djece i omladine, te zdravstvene zaštite žena u vezi sa planiranjem porodica, trudnoćom, porođajem i majčinstvom, osiguranja dostupnosti, djelotvornim, sigurnim, kvalitetnim i ekonomičnim lijekovima i sprečavanje njihove zloupotrebe,

izrada nacrti i prijedloga zakona i propisa iz oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, te praćenje njihovog pravovremenog izvršavanja,

utvrđivanje mreža zdravstvene djelatnosti (primarna, specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita i mreže farmaceutске djelatnosti),

koordiniranje i praćenje stručno-medicinskog nadzora nad radom zdravstvenih ustanova, odnosno zdravstvenih radnika,

obavljanje i drugih poslova s ciljem provođenja politike i strategije razvoja zdravstva, kako na području Kantona, tako i zdravstva u cjelini.

#### Član 14.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom iz nadležnosti Kantona, a koji se odnose na: predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, specijalno obrazovanje, pedagoške standarde i normative prostora, opreme i nastavnih sredstava za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i odgoj, nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemnih školskih svjedodžbi i diploma, stručno obra-

zovanje i usavršavanje nastavnog osoblja, udžbeničku literaturu za osnovno i srednje obrazovanje, naučno-istraživački rad na unapređenju odgojno-obrazovnog rada, standarde i normative za visoko obrazovanje, dački i studentski standard, razvoj naučno-istraživačke djelatnosti i koordiniranje naučno-istraživačke djelatnosti, razvoj naučno-istraživačkih organizacija, podsticanje fundamentalnih primijenjenih istraživanja, razvoj investicionih tehnologija i kadrova u naučno-istraživačkoj djelatnosti, propisivanje uslova, davanje saglasnosti i predlaganje utemeljenja ustanova iz nadležnosti ministarstva, pripremanje programa međukantonalne saradnje iz nadležnosti ministarstva, vođenje evidencije utemeljenja i brisanja odgojno-obrazovnih ustanova osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, vođenje baze podataka obrazovno-odgojnih, naučno-istraživačkih, kulturnih i sportskih ustanova i organizacija na području Kantona, vršenje inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada ustanova i drugih institucija čija je djelatnost u nadležnosti ministarstva, sređivanje analitičko-informacionih materijala iz nadležnosti ministarstva, praćenje stanja i odnosa u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta, utvrđivanje standarda, normativa, djelatnosti u oblasti kulture, vođenje registra, planiranje, davanje saglasnosti za utemeljenje ustanova i institucija iz oblasti kulture, naučno-istraživačke djelatnosti, zaštite i korištenja kulturno-povijesnog naslijeđa, muzejske, bibliotekarske, izdavačke, pozorišne, muzičke, likovne, filmske i estradne djelatnosti, unapređenje sporta i tjelesne kulture, kao i praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton, utvrđivanje normativa i kriterija za finansiranje čija je djelatnost u nadležnosti ministarstva, pripremanje nacrti i prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstva, te vršenje drugih poslova iz ove oblasti, u skladu sa zakonom.

U sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je Pedagoški zavod, kao upravna ustanova.

Pedagoški zavod obavlja stručne, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje prijedloga koncepcije obrazovno-odgojnih ustanova, nastavnih planova i programa pedagoških standarda, normativa opreme, sredstava i učila za predškolske, specijalne, osnovne, srednje škole i domove učenika, koje donosi Ministarstvo, ostvarivanje stručnog nadzora nad organizacijom rada odgojno-obrazovnih ustanova u izvođenju nastave i drugih oblika organizovanog rada nastavnika, odgajatelja, stručnih saradnika i direktora, donošenje metodologije izrade i realizovanja godišnjeg programa rada odgojno-obrazovnih ustanova, donošenje programa stručnog usavršavanja, utvrđivanje prijedloga plana, kriterija i mjerila upisa učenika u prvi razred srednje škole, praćenje i vrednovanje nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa, organizovanje jedinstvenog obrazovno-odgojnog informativnog sistema na području Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, informativno-analitičku djelatnost - izradu informacija, izvještaja, analiza za potrebe Ministarstva i drugih institucija, izdavanje publikacija.

#### Član 15.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vrši upravne i druge stručne poslove iz nadležnosti Kantona koji se odnose na unapređenje poljoprivredne proizvodnje, zaštitu i korištenje poljoprivrednog tla, zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti, štetočina i korova, proizvodnju, doradu i saobraćaj sjemena poljoprivrednog bilja, proizvodnju i saobraćaj sadnog materijala, voćaka i ukrasnog bilja, prehrambenu industriju, proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, stočne hrane, proizvodnju i preradu duhana, uzgoj i unapređenje stočarstva, pčelarstva i ribarstva, proizvodnju i saobraćaj sredstava za zaštitu bilja, proizvodnju i saobraćaj ljekovitog bilja, šumskih plodova i puževa, organizovanje i rad veterinarskih ustanova i zdravstvenu zaštitu životinja, proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, davanje veterinarskih saglasnosti za izgradnju objekata za uzgoj stoke i preradu namirnica životinjskog porijekla, utvrđivanje propisanih veterinarsko-zdravstvenih uslova za objekte iz veterinarske nadležnosti, izdavanje saglasnosti za održavanje izložbi, sportskih takmičenja, priredbi sa životinjama, te trgovina životinjama, praćenje epizootičke situacije i izvještaja o istoj, uzgoj, zaštitu i unapređenje šuma, pošumljavanje degradiranih šuma, krša i goleti, šumske komunikacije, lovstvo, eksploataciju šuma i sporednih šumskih plodova, izdavanje vodoprivrednih uslova, saglasnosti i dozvola za gradnju i iskorištavanje objekata i postrojenja na području Kantona, dodjelu koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, ugovaranje i praćenje izrade vodoprivrednih osnova, izrada prednacrti dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova razvoja vodoprivrede Kantona, organizovanje, odnosno vršenje svih poslova i zadataka na izvršavanju planova razvoja vodoprivrede Kantona, organizovanje istražnih radova, izrada investiciono-tehničke i druge dokumentacije i vršenje interne revizije te dokumentacije, vršenje svih investicionih poslova i nadzor nad izgradnjom vodoprivrednih objekata iz srednjoročnog i godišnjeg plana razvoja vodoprivrede Kantona, praćenje stanja uređenih korita vodotoka u naseljenim mjestima i zajedno sa općinama preduzimanje radova na njihovom održavanju, planiranje i prikupljanje sredstava za finansiranje poslova i zadataka, saradnja sa općinama, društvima i drugim pravnim osobama sa područja Kantona, saradnja sa Javnim vodoprivrednim poduzećem pri izradi vodoprivrednih osnova, dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih i planova razvoja vodoprivrede Kantona, bilansa voda na području Kantona, odbrani od poplava, odbrani od havarijskih zagađenja voda i o drugim pitanjima vodoprivrede na području Kantona, vršenje i drugih poslova i zadataka utvrđenih zakonom i propisima koji se donose, kao i onih koje odredi Skupština i Vlada Zeničko-dobojskog kantona, uređivanje režima voda, zaštitu voda i štetnog dejstva voda, zaštitu od erozija, bujica i elementarnih nepogoda, vodosnabdijevanje stanovništva i industrijsku vodu, hidromeliorizacije, korištenje voda u energetske i rekreativne svrhe, planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe i zaštite voda na području

Kantona, organizovanje, unapređenje, izradu i praćenje istraživačkih projekata u ovim oblastima, ulaganje stranih osoba u domaća poduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona, pripremanje nacrti zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti u skladu sa zakonom.

U sastavu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je Kantonalna uprava za šumarstvo.

Kantonalna uprava za šumarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove iz nadležnosti Kantona, i to:

prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih šuma i vodi katastar šuma i šumskog tla na području Kantona, priprema kantonalni šumsko-razvojni plan i podnosi ga kantonalnom ministarstvu, prati dinamiku poslova na izradi šumskoprivrednih osnova i njihovo realizovanje, vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, obavlja poslove izvještajno-dojavne službe i prati stanje i stepen oštećenosti šuma i o tome izvještava Federalnu upravu, osigurava neposrednu zaštitu šuma putem čuvarske službe, ustupa poslove kantonalnom šumsko-privrednom društvu u pogledu gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u državnom vlasništvu i prati izvršenje ugovorenih obaveza, prati realizovanje programa integralne zaštite šuma, usaglašava šumskoprivredne osnove sa prostornim planovima, vodoprivrednim osnovama, lovno-privrednim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa i federalnim programom upravljanja mineralnim sirovinama i planovima upravljanja s pojedinim mineralnim sirovinama, daje mišljenje na šumskoprivredne osnove, prati ekonomsko stanje šumarstva na području Kantona i podatke dostavlja Federalnoj upravi, priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva koji se finansiraju ili sufinansiraju iz namjenskog fonda Kantona, učestvuje u izradi stručnog mišljenja za formiranje ili reviziju šumskoprivrednih područja, priprema i daje mišljenje za proglašenje zaštitnih i šuma sa posebnom namjenom na način propisan ovim zakonom, provodi programe i podstiče naučno-istraživačku djelatnost, organizuje savjetovanja i pruža stručnu pomoć kantonalnom šumskoprivrednom društvu, izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih cesta i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa uz saglasnost nadležnog organa za poslove vodoprivrede, prati provođenje primjene jedinstvenih cijena šumskih proizvoda, upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje odgovarajuće stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju, izrađuje godišnji plan rada, finansijski plan i godišnji izvještaj i iste dostavlja kantonalnom ministarstvu, obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz ovog zakona ili po zahtjevu kantonalnog ministarstva.

U sastavu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu su slijedeće upravne ustanove:

- Poljoprivredni zavod,
- Veterinarski zavod,
- Zavod za vode

Poljoprivredni zavod vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

poljoprivredne usluge za biljnu proizvodnju, usluge poljoprivredne stručne službe na području biljne proizvodnje, zaštitu bilja i uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, stručni rad na unapređenju primjene tehničke opreme i sredstava, pedološke analize, ispitivanje novih sorti u mikro i makro ogledima, poljoprivredne usluge u stočarstvu, usluge poljoprivredne stručne službe na području stočarstva, vođenje matičnih knjiga u stočarstvu, usluge kontrole kvaliteta i količinu robe, kontrola kvaliteta i količine robe u pr. saobraćaju i druge djelatnosti u svezi

sa kontrolom robe s izdavanjem odgovarajućih dokumenata (svjedodžbe - certifikati, atesti), inženjering usluge, organizovanje, posredovanje i nadzor u izgradnji kompletnih privrednih objekata i postrojenja, proizvodnju i doradu sjemena i proizvodnju voćnog sadnog materijala.

Veterinarski zavod vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

dijagnostičke postupke i epizootička istraživanja u veterinarstvu, pretrage namirnica namijenjenih za ljudsku ishranu, ispitivanje antibiotika, teških metala i pesticida u živežnim namirnicama i stočnoj hrani, laboratorijske analize iz oblasti bakteriologije, serijologije, virusologije i parazitologije, stručne kontrole kvaliteta i kvantiteta robe sa izdavanjem odgovarajućih dokumenata: certifikata, atesta i svjedodžbi, praćenje kretanja u oblasti nabavke farmaceutskih, bioloških i ostalih preparata veterinarske medicine, svih vrsta hraniva i aditiva u poljoprivredi i stočarstvu i svih vrsta uređaja i opreme.

Zavod za vode vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

programiranje i planiranje zaštite voda, kontrolu kvaliteta otpadnih voda i istraživanje prečišćavanja otpadnih voda, planiranje, programiranje i istraživanje procesa prečišćavanja u vodosnabdijevanju industrijskom i pitkom vodom, projektovanje procesa prečišćavanja voda, kontrolu kvaliteta vode (kemijska, hidrobiološka, bakteriološka), inženjering usluge, posredovanje i nadzor u izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih, industrijskih i pitkih voda, kao i puštanje postrojenja u rad, edukacija kadra za laboratorijska praćenja kvaliteta prečišćavanja otpadnih voda i pripremu u prečišćavanju industrijskih i pitkih voda.

## 2. Samostalne kantonalne uprave

### Član 16.

Samostalne kantonalne uprave su:

1. Kantonalna uprava za inspeksijske poslove,
2. Kantonalna uprave civilne zaštite

### Član 17.

Kantonalna uprava za inspeksijske poslove vrši inspeksijski nadzor, odnosno upravno-nadzorne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Kantona koji se

odnose na energetiku, rudarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, veterinarstvo, radne odnose, upošljavanje, zaštitu na radu, zdravstvo, sanitarni nadzor, farmaceutski nadzor, ceste i cestovni saobraćaj, građenje i zaštitu životne okoline, kao i druge poslove utvrđene zakonom.

#### Član 18.

Kantonalna uprava civilne zaštite vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a koji se odnose na organizovanje, pripremu i praćenje funkcionisanja zaštite i spašavanja na području Kantona, izradu procjene ugroženosti za područje Kantona, pripremu programa zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Kantona, predlaganje plana zaštite od prirodnih i drugih nesreća Kantona, praćenje stanja priprema zaštite i spašavanja i predlaganje mjera za unapređenje organizovanja i osposobljavanja civilne zaštite Kantona i općina, organizovanje i praćenje realizovanja obuke nosilaca civilne zaštite, organizovanje i koordiniranje provedbe mjera zaštite i spašavanja, organizovanje osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja (u daljem tekstu OiU), predlaganje programa zajedničkih i samostalnih vježbi i izrada elaborata za vođenje vježbi pripadnika civilne zaštite, tijela uprave, privrednih društava i drugih pravnih osoba iz područja zaštite i spašavanja, predlaganje poduzimanja mjera za popunu ljudstvom štaba, jedinica civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja, te njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, priprema propisa iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti kantona, organizovanje i provođenje obuke stanovništva i pružanje pomoći službama civilne zaštite općina u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti, inspekcijski nadzor iz područja zaštite i spašavanja, vođenje propisanih evidencija i drugi poslovi zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima.

### 3. Samostalne kantonalne ustanove

#### Član 19.

Samostalna kantonalna ustanova je:

##### 1. Kantonalna direkcija robnih rezervi

Kantonalna direkcija robnih rezervi vrši stručne i druge poslove koji se odnose na nabavku, razmještaj, zadržavanje, čuvanje i korištenje robnih rezervi Kantona, provođenje mjera radi intervencija na tržištu, balansiranje roba za potrebe rezervi Kantona, saradnja sa drugim organima za robne rezerve u općinama i društvima.

### III SJEDIŠTE KANTONALNIH MINISTARSTAVA, KANTONALNIH UPRAVA I KANTONALNIH USTANOVA

#### Član 20.

Sjedište kantonalnih ministarstava, kantonalnih uprava i kantonalnih ustanova je u Zenici.

Vlada Kantona može odrediti da neka ministarstva, odnosno uprave i ustanove, mogu imati sjedište van Zenice.

### IV RUKOVOĐENJE KANTONALNIM MINISTARSTVIMA, KANTONALNIM UPRAVAMA I KANTONALNIM USTANOVAMA I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

#### Član 21.

Rukovođenje kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravama i kantonalnim upravnim ustanovama vrši se na način predviđen zakonom.

#### Član 22.

U rukovođenju pojedinim područjima rada ministru pomažu rukovodeći službenici i to:

- sekretar ministarstva,
- rukovodilac uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu ministarstva,
- pomoćnik ministra,
- glavni kantonalni inspektor.

U ministarstvu se može postaviti savjetnik ministra, rješenjem koje donosi ministar.

#### Član 23.

U slučaju privremene spriječenosti ministra u obavljanju njegovih ovlaštenja i obaveza, mijenja ga rukovodeći službenik koga pismenim aktom odredi ministar, sa pravima rukovodioca organa državne službe.

#### Član 24.

Samostalnom kantonalnom upravom i samostalnom kantonalnom ustanovom rukovodi direktor.

U rukovođenju samostalnom kantonalnom upravom i samostalnom kantonalnom ustanovom direktoru pomažu pomoćnici direktora.

#### Član 25.

Unutrašnja organizacija kantonalnih ministarstava, kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih ustanova utvrđuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji izrađuje se i donosi na način utvrđen Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 29/03, 23/04 i 39/04), Uredbom o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/04) i drugim propisima koji se odnose na izradu i donošenje tih pravilnika.

### V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 25a.

Status Zavoda za urbanizam i prostorno uređenje uredit će se u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona.

#### Član 26.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da

važi Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00, 07/01, 08/01, 13/02 i 14/02), Zakon o kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 2/02), Zakon o Kantonalnoj upravi civilne zaštite ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/04).

#### Član 27.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-02-23894/04  
22.11.2004.g.  
Zenica

ZAMJENIK  
PREDSJEDAVALA  
Pero Jukić, s.r.

Na osnovu člana 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 04/04) i člana 168. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćen tekst, ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 11/00), Zakonodavno-pravna komisija, na sjednici održanoj 16.11.2004. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona.

Prečišćen tekst Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona obuhvata:

- Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, objavljen u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" broj 01/97,
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, objavljen u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" broj 02/98,
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, objavljen u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" broj 02/98,
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, objavljen u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" broj 08/02,
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, objavljen u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" broj 13/02,
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, objavljen u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" broj 08/03,
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, objavljen u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" broj 04/04 i
- Ispravka objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" broj 07/04, u kojima je označen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj:01-02-23893/04  
Zenica,22.11.2004.godine

PREDSJEDNIK  
Sabira Sarvan

375.

## ZAKON O UNUTRAŠNJIH POSLOVIMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA (Prečišćeni tekst)

### I OPĆE ODREDBE

#### Član 1.

Ovim Zakonom se uređuju unutrašnji poslovi iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), organizacija i nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), rukovođenje Ministarstvom, način vršenja poslova policije, dužnosti i prava ovlaštenih službenih lica, međusobni odnosi i saradnja Ministarstva sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo Federacije) i ministarstvima unutrašnjih poslova drugih kantona, radni odnosi, disciplinska odgovornost i stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika Ministarstva kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje funkcija Kantona u oblasti unutrašnjih poslova.

#### Član 2.

Unutrašnji poslovi iz nadležnosti Kantona su:

1. provođenje Ustava Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Bosne i Hercegovine i Zakona Kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine u pitanjima unutrašnjih poslova,
2. poslovi i zadaci policije,
3. poslovi i zadaci policije koje Ministarstvu povjeri Ministarstvo Federacije,
4. osiguranje određenih ličnosti i objekata Kantona,
5. poslovi i zadaci u vezi sa: održavanjem javnih skupova i posjedovanjem i nošenjem oružja i municije;
6. poslovi i zadaci u vezi sa: ličnim kartama, ličnim imenima, prijavama prebivališta i boravka, jedinstvenim matičnim brojem građana, matičnim knjigama, izdavanjem putnih isprava, registracijom motornih vozila, vozačkim ispitima i izdavanjem vozačkih dozvola, nadzorom nad provođenjem pravila o zaštiti od požara i eksplozija, kretanjem i boravkom stranaca, kao i udruženjima stranaca i međunarodnim organizacijama u skladu sa pravnim ovlaštenjima.

#### Član 3.

Poslove iz nadležnosti Kantona obavljaju organizacione jedinice u Ministarstvu, što uključuje Kabinet ministra, Upravu policije i Upravu za administraciju i podršku.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji određuje se broj i vrsta organizacionih jedinica iz prethodnog stava.

Uprava policije je odgovorna za izvršavanje zadataka i dužnosti određenih članom 2. stav 1. tačke 1. 5.

Uprava za administraciju i podršku je odgovorna za poslove i zadatke navedene u tački 6. i sve druge poslove iz nadležnosti Ministarstva, osim poslova koji su po zakonu dodijeljeni Kabinetu ministra i Upravi policije.



**Član 4.**

Građani, preduzeća i druga pravna lica obavezni su da postupaju po naređenjima koja Ministarstvo i ovlaštena službena lica Ministarstva izdaju na osnovu zakonskih ovlaštenja.

**Član 5.**

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalna vlada) odlučuje koja će lica i objekti imati posebno obezbjeđenje, a komesar Policije određuje na koji način će takva lica i objekti biti obezbjeđivani.

**Član 6.**

U slučaju kada Ministarstvo u vršenju poslova iz svoje nadležnosti dođe do saznanja da se priprema izvršenje krivičnog djela iz nadležnosti Federacije, odnosno da je takvo krivično djelo izvršeno, preduzet će neophodne mjere i radnje s ciljem neposrednog sprječavanja izvršenja tog djela, odnosno otkrivanja i hvatanja počinitelja tog krivičnog djela i o tome odmah obavijestiti Ministarstvo Federacije.

**Član 7.**

Ovlaštena službena lica dužna su da u vršenju poslova i zadataka čuvaju živote ljudi i ljudsko dostojanstvo i mogu primjenjivati samo zakonom predviđene mjere prinude, kojima se sa najmanje štetnih posljedica postiže izvršenje posla ili zadataka.

**Član 8.**

U slučaju kada je Ministarstvu povjereno vršenje poslova iz nadležnosti Federacije i u vršenju poslova iz zajedničke nadležnosti Kantona i Federacije, Ministarstvo neposredno primjenjuje zakone i druge propise koji su obavezujući u Federaciji.

Nadzor nad provođenjem propisa iz stava 1. može vršiti Ministarstvo Federacije uz učešće Ministarstva, a Ministarstvo ima pravo da učestvuje u utvrđivanju politike i donošenju propisa koji se odnose na svaku od tih nadležnosti.

**Član 9.**

Ministarstvo će obavijestiti javnost o pitanjima iz djelokruga nadležnosti Ministarstva koja su od važnosti za fizička i pravna lica, kao i o mjerama za rješavanje takvih pitanja, u skladu sa Pravilnikom o osnovnim standardnim procedurama policije pri javnim istupima i odnosima sa medijima.

Ministarstvo provodi policijske mjere i postupke na način kojima se omogućava uvid javnosti i sredstava javnog informisanja, osim u slučajevima u kojima je propisima Ministarstva utvrđena tajnost.

Propisi kojima je Ministarstvo utvrdilo tajnost moraju sadržavati propisani postupak preispitivanja, s ciljem sprječavanja zloupotreba.

Ministarstvo redovno objavljuje i čini dostupnim javnosti izvještaj o kriminalu i policijskim mjerama i postupcima.

Podatke i obavještenja za javnost, u smislu odredaba prethodnih stavova, daje ministar unutrašnjih poslova Kantona (u daljem tekstu: ministar) ili službenik koga on za to ovlasti.

**II ORGANIZACIJA I NADLEŽNOSTI  
MINISTARSTVA****Član 10.**

Unutrašnje poslove iz nadležnosti Kantona vrši Ministarstvo putem svojih unutrašnjih organizacionih jedinica utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Policijska uprava će se formirati unutar Kantona i bit će odgovorna za služenje jedne ili više općina.

Policijskom upravom rukovodi načelnik policijske uprave koga postavlja i razrješava policijski komesar.

Policijska uprava ima jednu ili više policijskih stanica. Policijskom stanicom rukovodi komandir, koga postavlja i razrješava policijski komesar.

**Član 11.**

U vršenju nadležnosti iz člana 2. ovog Zakona Ministarstvo naročito:

1. vrši zaštitu ustavom utvrđenog poretka i sprječavanje ugrožavanja tog poretka i sigurnosti Federacije i Kantona,
2. neposredno provodi i izvršava kantonalne i federalne zakone iz svoje nadležnosti i o tome izvještava Skupštinu Kantona i Vladu Kantona,
3. rješava u upravnim postupcima utvrđenim zakonom,
4. vrši inspekcijski nadzor zaštite od požara i eksplozija, te nadzor nad vatrogasnim jedinicama,
5. vrši nadzor nad saobraćajem, prijevozom i uskladištenjem opasnih materija,
6. vrši nadzor nad provođenjem kantonalnih zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,
7. prati, usmjerava i uskladuje rad policijskih uprava, naročito u poslovima i zadacima policije, a u složenijim slučajevima po potrebi i neposredno poduzima mjere za sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela i pronalaženje i hvatanje njihovih počinitelja, pruža stručnu pomoć policijskim upravama, te vrši nadzor nad njihovim radom,
8. neposredno učestvuje u vršenju poslova i zadataka zaštite života i lične sigurnosti građana, kao i zaštitu objekata i drugih materijalnih dobara u slučaju opće opasnosti ili kad je javni red i mir narušen u većem obimu, kao i u slučaju terorističkog i drugog nasilnog djelovanja, odnosno oružane pobune,
9. vrši nadzor u pogledu izvršavanja unutrašnjih poslova koji su povjereni drugim organima, preduzećima i drugim pravnim licima,
10. priprema prijedlog organizacije i ukupnog broja policije u Kantonu i kriterije za njegovo popunjavanje,
11. utvrđuje programe stručnog osposobljavanja i usavršavanje ovlaštenih službenih lica i vrši provjeru njihove osposobljenosti, stara se o njihovoj realizaciji i naređuje izvođenje odgovarajućih vježbi,
12. stara se o primjeni i usavršavanju stručnih i naučnih metoda u radu i sadržaju rada policije,
13. vrši planiranje, organizovanje, održavanje i izgradnju jedinstvenog i funkcionalnog sistema veza, obavlja poslove prenosa i zaštite informacija i protivelektronske zaštite sistema veza,

14. vrši složenija kriminalističko-tehnička vještačenja za potrebe policijskih uprava i kriminalističko-tehnička vještačenja iz nadležnosti Ministarstva,
15. stara se o uvođenju i primjeni savremenih naučnih dostignuća u suzbijanju kriminaliteta i preduzima mjere na suzbijanju i otkrivanju krivičnih djela,
16. vrši naučno-istraživačke poslove neophodne za obezbjeđenje djelatnosti policije,
17. objavljuje kantonalne potrage i izdaje odgovarajuće glasilo o potragama,
18. obezbjeđuje jedinstvenu obradu podataka iz oblasti unutrašnjih poslova,
19. vodi propisane i druge potrebne statističke operativne evidencije i stara se o vođenju tih evidencija u policijskim upravama,
20. organizuje određene vidove zdravstvene zaštite pripadnika Ministarstva,
21. dostavlja Ministarstvu Federacije operativne podatke i obavještenja kao i statističke podatke u vezi sa poslovima iz zajedničke nadležnosti Kantona i Federacije i poslova iz nadležnosti Federacije čije je vršenje povjereno Ministarstvu,
22. saraduje sa i dostavlja Uredu za pritužbe javnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova, uz nadzor od strane Nadzorne komisije koju formiraju Kantonalna vlada i Kantonalna skupština, sve dokumente vezano za navode o neprimjerenom ponašanju službenika Ministarstva. Također, daje na raspolaganje osoblje za saslušanje i pružanje pomoći kada za to postoji potreba.
23. vrši i druge poslove i zadatke koji su mu ovim i drugim zakonima stavljeni u nadležnost.

#### Član 12.

Policijske uprave su dužne da pruže pomoć radi obezbjeđenja izvršenja poslova i zadataka koji spadaju u nadležnosti drugih državnih organa i preduzeća i drugih pravnih lica kad oni na osnovu Zakona vrše javna ovlaštenja ako se prilikom tih poslova i zadataka naiđe na fizički otpor ili se takav otpor može osnovano očekivati.

O načinu i obimu pružanja pomoći u smislu prethodnog stava odlučuje načelnik policijske uprave.

Kada načelnik Policijske uprave procijeni da se prilikom pružanja pomoći u smislu stava 1. ovog člana može očekivati da će doći do organizovanog i masovnog fizičkog otpora ili upotrebe oružja, obavezan je pribaviti pismenu saglasnost policijskog komesara prije donošenja odluke iz prethodnog stava.

#### Član 13.

U vozovima za prevoz putnika Ministarstvo organizuje i vrši poslove i zadatke zaštite života i lične sigurnosti građana, sprečavanje izvršenja krivičnih djela i otkrivanje krivičnih djela, pronalažanje i hvatanje počinioca krivičnih djela i održavanje javnog reda i mira.

#### Član 14.

Za obavljanje poslova i zadataka iz člana 11. stav 1. tačka 8. ovog Zakona, s obzirom na njihovu prirodu, obrazuje se odgovarajuća jedinica policije za podršku.

Jedinica iz prethodnog stava će preduzimati

neophodne mjere i radnje radi sprečavanja nastajanja neotklonivih štetnih posljedica za ličnu i imovinsku sigurnost građana.

Komesar Policije postavlja i razrješava šefa jedinice iz stava 1. ovog člana uz konsultaciju sa ministrom, uzimajući njegovo mišljenje sa dužnom pažnjom u obzir.

#### Član 15.

Kada interes javnog poretka ili održavanje javnog reda i mira zahtijeva, policijski komesar može od službenika policije, kao i od polaznika Policijske akademije, obrazovati jednu ili više jedinica policije za izvršenje određenih poslova i zadataka.

O obrazovanju jedinice policije iz prethodnog stava, ministar je dužan obavijestiti Vladu Kantona.

Aktom o obrazovanju jedinice policije iz stava 1. određuje se sastav, starješina, naoružanje i oprema.

Starješina jedinice je odgovoran policijskom komesaru za izvršavanje određenih poslova i zadataka.

Polaznici policijske akademije iz stava 1. u izvršavanju poslova i zadataka radi kojih je osnovana jedinica policije smatraju se ovlaštenim službenicima.

#### Član 16.

Ministarstvo je dužno da Vladu Kantona redovno i blagovremeno informira o sigurnosnim saznanjima do kojih dolazi u vršenju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti.

#### Član 17.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva utvrđuje se opis poslova koje vrše policijske uprave i policijske stanice, vodeći računa o njihovoj kadrovskoj, materijalnoj i tehničkoj osposobljenosti, kao i o broju stanovnika, površini i drugim bitnim karakteristikama područja za koje se obrazuje policijska uprava i policijska stanica.

#### Član 18.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva donosi ministar, uz saglasnost Vlade Kantona a na prijedlog:

- komesara Policije o odredbama vezanim za rad Policije;
  - direktora Uprave za administraciju i podršku kao i sekretara Ministarstva o svim ostalim odredbama vezanim za administrativna pitanja.
- Pravilnikom iz stava 1. utvrđuje se naročito:
- organizacione jedinice i njihov djelokrug,
  - sistematizacija radnih mjesta, broj izvršilaca u organizacionim jedinicama i na pojedinim radnim mjestima i uslovi koje bi trebalo ispunjavati službenici za raspoređivanje na određena radna mjesta,
  - način rukovođenja radom organizacionih jedinica kao i posebna prava i ovlaštenja službenika u vršenju poslova i zadataka,
  - način rada organizacionih jedinica u okvirima jedinstvenog rukovođenja Ministarstvom i utvrđivanje djelokruga po mjesnoj i stvarnoj nadležnosti pojedinih unutrašnjih organizacionih jedinica.

**Član 19.**

Konstitutivni narodi i pripadnici Ostalih bit će proporcionalno zastupljeni u ministarstvu prema popisu stanovništva iz 1991. god. sve do potpune provedbe Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir kao i nakon toga, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo će donijeti propise koji će osigurati jednako postupanje prema svim licima u pružanju policijskih usluga, bez obzira na njihovu etničku, rasnu, nacionalnu, spolnu ili drugu pripadnost.

Poštivanje ovih propisa bit će podložno inspekciji.

Lice koje je bilo izloženo diskriminaciji ima pravo na naknadu štete.

Zahtjev za naknadu štete podnosi se u roku od 6 mjeseci od dana navodnog diskriminatornog postupanja.

Zahtjev za naknadu štete rješava Ministarstvo u dogovoru sa podnosiocem zahtjeva.

Ukoliko se zahtjev za naknadu štete ne riješi sporazumno u roku od 60 dana od dana podnošenja, podnositelj zahtjeva može nadležnom sudu podnijeti tužbu radi naknade štete.

**Član 20.**

Svi propisi koje donosi Ministarstvo, kao i sve radnje Ministarstva i njegovih službenika moraju biti u skladu sa Međunarodno prihvaćenim principima policijske službe u demokratskoj državi, koje je Federacija usvojila 26. 04. 1996. godine u Bonn-Petersbergu.

**Član 21.**

Svi propisi Ministarstva kao i sve radnje Ministarstva i njegovih službenika moraju biti u skladu sa Komesarovim smjernicama za demokratsku policiju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Napomenama u vezi sa Komesarovim smjernicama, koje su donesene od strane Komesara Međunarodne policije.

**III RUKOVOĐENJE MINISTARSTVOM****Član 22.**

Ministarstvom rukovodi ministar.

Ministar predstavlja Ministarstvo.

Sa ciljem sprovođenja i izvršavanja kantonalnih zakona ili izvršavanja zadataka datih od strane Vlade Kantona ministar naročito:

1. predlaže donošenje zakona i drugih propisa iz ovlaštenja Ministarstva,
2. organizuje rad Ministarstva i osigurava njegovo zakonito i efikasno funkcionisanje,
3. donosi pravilnike, naredbe, uputstva, instrukcije i druge akte iz svojih ovlasti radi izvršenja zakona i drugih propisa Kantona u oblasti unutrašnjih poslova, ukoliko je za to ovlašten tim Zakonom ili drugim propisom,
4. donosi propise o programu i načinu polaganja stručnog ispita i troškove u vezi sa polaganjem stručnog ispita u Ministarstvu,
5. preuzima odnosno predlaže preduzimanje mjera u oblasti unutrašnjih poslova iz ovlasti Kantona,
6. osigurava i ostvaruje saradnju Ministarstva sa drugim

državnim organima,

7. stara se o ostvarivanju zakonitosti rada Ministarstva i daje podatke i obavještenja za javnost,
8. osniva upravne i druge stručne komisije i odgovarajuća radna tijela za izvršavanje određenih poslova iz ovlaštenja Ministarstva,
9. odlučuje o korištenju sredstava za rad Ministarstva,
10. odlučuje o korištenju novčanih sredstava iz budžeta, opredijeljenih za dodjelu i finansiranje operativnih radnji iz ovlasti Ministarstva.
11. odlučuje o pravima i dužnostima radnika Ministarstva, izuzimajući one radnike koji odgovaraju policijskom komesaru, u skladu sa ovim Zakonom,
12. izvršava poslove i zadatke iz svojih ovlasti a u skladu sa zakonima Kantona i Federacije,
13. uspostavlja pod operativnom komandom komesara Policije sistem unutrašnje kontrole kojim će se nadzirati usklađenost postupanja pojedinih službenika i organizacionih jedinica sa Ustavom i primjenjivim zakonima, propisima i međunarodno priznatim standardima ljudskih prava. Izvještaji unutrašnje kontrole su dostupni javnosti.
14. u izuzetnim situacijama ministar može prenositi dio svojih ovlasti na svoje saradnike.

**Član 23.**

U slučaju odsustva ministra ili nemogućnosti obavljanja dužnosti, zamjenjuje ga sekretar Ministarstva.

**IV POLICIJSKI KOMESAR****Član 24.**

Ministar nadgleda provođenje i izvršavanje kantonalnih i federalnih zakona i rukovodi ukupnom djelatnošću Ministarstva, a sve operativne odluke koje se odnose na policijske aktivnosti su u ovlaštenju policijskog komesara, u skladu sa ovim zakonom.

**Član 25.**

Upravom policije rukovodi policijski komesar, kao rukovodni službenik. Kancelariju policijskog komesara će sačinjavati načelnik uniformisane policije, načelnik kriminalističke policije i potrebno osoblje za podršku.

**Član 26.**

Pod sveobuhvatnim nadzorom ministra unutrašnjih poslova, komesar Policije rukovodi svim policijskim operacijama u skladu sa Zakonom.

Komesar Policije rukovodi i nadzire sve policijske aktivnosti vezane za javnu sigurnost građana, sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela.

Komesar Policije obavlja sljedeće zadatke:

- (I) na dnevnoj osnovi planira, rukovodi i nadzire sve policijske aktivnosti;
- (II) neposredno rukovodi policijskim aktivnostima, a u vezi s tim organizuje, planira, nadzire, usmjerava i koordinira rad Policije;
- (III) donosi odluke o zapošljavanju i raskidanju ugovora o zapošljavanju u skladu sa Zakonom i nakon konsultacija sa ministrom;
- (IV) raspoređuje i premješta zaposlene na i sa odgovara-

jućih radnih mjesta u Upravi policije i donosi odluku o rasporedu i premještanju. Prije donošenja odluke o raspoređivanju ili premještanju rukovodilaca u Upravi policije, komesar Policije će konsultirati ministra i sa pažnjom uzeti u razmatranje njegovo mišljenje;

- (V) priprema prijedlog budžeta za potrebe Policije i odgovoran je za sva finansijska i materijalna sredstva dodijeljena Policiji;
- (VI) priprema programe, informacije, analize, i ostale materijale iz djelokruga policijskog rada;
- (VII) redovno informira ministra o preduzetim policijskim aktivnostima;
- (VIII) nadgleda rad Jedinice za profesionalne standarde, koja se sastoji od unutrašnje disciplinske kontrole, unutrašnjih inspekcija i revizija, te razmatranja i razvoja načela.

#### Član 27.

Mandat policijskog komesara traje 4 godine, s tim da isto lice može biti birano najviše dva puta uzastopno.

Policijskog komesara će u slučaju odsutnosti, smjene ili ostavke zamijeniti načelnik Sektora uniformisane policije do imenovanja novog policijskog komesara u skladu sa zakonom.

#### Član 28.

Kandidati za policijskog komesara, pored općih uslova propisanih zakonom, moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

- imati VII stepen stručne spreme,
- da nije na spisku Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji,

Kandidat za policijskog komesara ne može biti član političke stranke.

Osoba koja jeste ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou ili postavljena na bilo koju poziciju od strane političke stranke i osoba koja jeste ili koja je bila član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou ne može biti imenovana na mjesto policijskog komesara, kao i osoba protiv koje su Međunarodne policijske snage (u daljem tekstu: IPTF) izdale izvještaj o nesaradnji.

Osoba kojoj je izrečena pravosnažna presuda za kaznena djela sa umišljajem ili za zloupotrebu položaja kako je to utvrđeno Kaznenim zakonom i Zakonom o kaznenom postupku i protiv koje su ikada izrečene disciplinske kazne za teže povrede službene dužnosti ne može biti imenovana na to mjesto.

Kandidat za poziciju komesara Policije mora imati najmanje deset godina radnog iskustva u policiji na rukovodnim pozicijama (isključujući period od 1. marta 1992. do 14. decembra 1995) i dokazanu sposobnost rukovođenja složenim poslovima. U smislu ovog zakona, "rukovodna pozicija u policiji" označava poziciju višeg inspektora ili višu. Uz to, isti će imati najmanje čin glavnog inspektora Policije i zahtijeva se da je lice u tom činu provelo najmanje tri godine. Kandidati za mjesto komesara Policije kojima nije odobreno privremeno ovlaštenje ili autorizacija od UNIPF neće biti uzeti u razmatranje.

Za policijskog komesara ne može se imenovati osoba koja na početku svog mandata ispunjava uslove za penzionisanje u skladu sa Zakonom.

Kandidat daje pismenu izjavu o svom imovinskom stanju koja će biti otvorena za javnost.

Kandidati za policijskog komesara ne mogu za vrijeme početnog mandata ispunjavati uslove za penzionisanje u skladu sa Zakonom.

#### Član 29.

Policijski komesar će biti odabran transparentnim i nezavisnim selektivnim procesom od strane Nezavisnog odbora za izbor i reviziju (u daljem tekstu: Nezavisni odbor).

Imenovanje Nezavisnog odbora će vršiti Skupština Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje uz konsultaciju sa UNMIBH/IPTF za vrijeme trajanja njegovog mandata.

#### Član 30.

Nezavisni odbor sastoji se od sedam članova: dva predstavnika MUP-a i pet članova iz reda građana (ugledni stručnjaci iz oblasti pravnih i kriminalističkih nauka i ljudskih prava, koji nisu predstavnici političkih stranaka i nisu krivično osuđivani). Za vrijeme trajanja mandata UNMIBH-a, Nezavisnom odboru će savjetodavnu pomoć pružati predstavnik IPTF-a.

Nezavisni odbor donosi Poslovnik o radu, kojim se utvrđuje način rada i odlučivanje Nezavisnog odbora, trajanje mandata i finansiranje Nezavisnog odbora.

Nezavisni odbor će biti naimenovan za period od četiri godine. Članovi Nezavisnog odbora imaju pravo na naknadu za rad koju određuje nadležna komisija Skupštine Kantona.

Članovi Nezavisnog odbora između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika u skladu sa Poslovnikom Nezavisnog odbora.

Član Nezavisnog odbora može podnijeti ostavku koja stupa na snagu danom podnošenja. O podnesenoj ostavci obavještava se Skupština Kantona koja će izabrati novog člana Nezavisnog odbora u skladu sa zakonom a čiji mandat traje do isteka mandata postojećeg Nezavisnog odbora.

Nezavisni odbor može, na prijedlog sekretara Skupštine Kantona, izabrati sekretara Nezavisnog odbora iz reda službenika Stručne službe Skupštine.

Administrativne i organizacijsko-tehničke poslove za Nezavisni odbor vrši Stručna služba Skupštine Kantona.

Osobe iz člana 28. stavovi 2. i 3. ovog Zakona ne mogu biti članovi Odbora.

#### Član 31.

U procesu imenovanja i smjene policijskog komesara Nezavisni odbor:

1. raspisuje javni konkurs,
2. razmatra prispjele prijave,
3. vrši selekciju i odabir odgovarajućih kandidata,
4. predlaže kandidata za policijskog komesara ministru,
5. razmatra sve žalbe na rad policijskog komesara, uključujući i žalbe građana,
6. razmatra prijedloge Skupštine, Vlade ili ministra o

- smjeni policijskog komesara,
7. predlaže smjenu policijskog komesara u slučaju ispunjenja sljedećih uslova:
- dokazanog krivičnog djela ili teškog disciplinskog prekršaja,
  - primjene člana 75. ovog Zakona,
  - izdavanja od IPTF-a izvještaja o nepridržavanju dogovorenih pravila.
8. ocjenjuje cjelokupan rad policijskog komesara u slučaju ponovnog imenovanja za drugi mandat.

#### Član 32.

U roku od sedam dana ministar će Vladi Zeničko-dobojskog kantona predložiti kandidata za policijskog komesara kojeg preporučiti Nezavisni odbor, na imenovanje.

Vlada Kantona imenuje policijskog komesara na period od 4 godine.

U slučaju da se stav 1. ovog člana ne realizira u roku od sedam dana, Nezavisni odbor dostavlja svoj prijedlog kandidata za policijskog komesara direktno Vladi Kantona.

U slučaju da se ne složi sa predloženim kandidatom, Vlada Kantona mora dostaviti pismeno objašnjenje ministru o razlozima odbijanja i zahtjev da Nezavisni odbor ponovo razmotri svoj prijedlog.

Nezavisni odbor može objašnjenje Vlade iz prethodnog stava pobiti i potvrditi svoj prijedlog ili predložiti drugog kandidata.

Odluka Nezavisnog odbora iz prethodnog stava je obavezujuća i konačna.

#### Član 33.

Ako se ispune kriteriji za smjenjivanje, Nezavisni odbor će predložiti smjenu policijskog komesara Vladi preko ministra.

U slučaju da se stav 1. ovog člana ne realizuje u roku od sedam dana, Nezavisni odbor dostavlja svoj prijedlog direktno Vladi Kantona.

U slučaju da se ne složi sa predloženom smjenom, Vlada Kantona mora dostaviti pismeno objašnjenje ministru, navodeći razloge odbijanja i zahtjev da Nezavisni odbor ponovo razmotri svoj prijedlog.

Nezavisni odbor može objašnjenje Vlade Kantona iz prethodnog stava pobiti i potvrditi svoj prijedlog.

Odluka Nezavisnog odbora iz prethodnog stava je obavezujuća i konačna.

#### Član 34.

Za vrijeme trajanja mandata UNMIBH-a imenovanje bilo kojeg lica za radno mjesto policijskog komesara će biti predmetom certifikacije od strane UNMIBH/IPTF-a.

### V POLICIJA

#### Član 35.

Poslove i zadatke javne bezbjednosti u Ministarstvu vrši policija.

#### Član 36.

Policija vrši upravne, stručne i druge poslove i zadatke koji se odnose naročito na: zaštitu života i lične

sigurnosti ljudi, zaštitu imovine, sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela, pronalaženje i hvatanje počinitelja krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima u slučajevima kada to nije u nadležnosti sudske policije, održavanje javnog reda i mira, vršenje kriminalističko-tehničkih poslova, sigurnost, kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima, boravak i kretanje stranaca i zaštitu određenih osoba i objekata.

Policija ne vrši vojne operacije, niti se uključuje u njih.

#### Član 37.

Policija je dužna vršiti svoje poslove i zadatke uz puno poštovanje ljudskog dostojanstva i osnovnih ljudskih prava svih ljudi u skladu sa Međunarodno prihvaćenim standardima ljudskih prava.

#### Član 38.

Poslove i zadatke neposrednog održavanja javnog reda i mira, zaštite od terorističkog i drugog nasilnog djelovanja, oružane pobune, sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela, kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima, poslove i zadatke obezbjeđenja u željezničkom saobraćaju, kao i druge poslove i zadatke iz prethodnog člana, čija priroda i uslovi to zahtijevaju, vrše pripadnici policije u uniformi (u daljem tekstu: policajac).

Policajci nose propisanu uniformu sa određenim oznakama i, u skladu sa propisima o vršenju službe, naoružani su.

Policijski komesar ili službenik koga on za to ovlasti mogu odrediti da policajci određene poslove i zadatke vrše u civilnom odijelu.

Kad interesi javnog poretka ili održavanje javnog reda i mira zahtijevaju, policijski komesar ili službenik koga on za to ovlasti, može narediti da druga ovlaštena službena lica izvršavaju određene policijske poslove i zadatke u uniformi.

#### Član 39.

Rukovođenje u Ministarstvu se zasniva na načelima jedinstvenog rukovođenja u izvršavanju poslova i zadataka Ministarstva.

Ovlaštena službena lica su dužna da izvrše naređenja policijskog komesara, odnosno neposrednog rukovodioca, izdata radi vršenja službenih poslova i zadataka, osim onih čije bi izvršenje bilo suprotno Ustavu i Zakonu Federacije i Kantona.

### VI DUŽNOSTI I PRAVA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH LICA

#### Član 40.

Određeni službenici Ministarstva u vršenju poslova i zadataka policije imaju posebne dužnosti i ovlaštenja određeni ovim Zakonom (u daljem tekstu: ovlaštena službena lica).

Ovlaštenim službenim licima smatraju se službenici koji neposredno rade na operativnim poslovima i zadacima iz nadležnosti Ministarstva, kao i drugi službenici čiji poslovi, zadaci i odgovornost su u neposrednoj vezi sa vršenjem ovih poslova i zadataka.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva utvrđuje se ko se smatra ovlaštenim službenim licem.

Ovlaštena službena lica u Ministarstvu imaju činove. Način na koji će se dodjeljivati i oduzimati činovi utvrđuje Vlada Kantona.

Ovlaštenim službenim licima izdaje se službena legitimacija i značka.

Ovlaštena službena lica imaju pravo i dužnost da, u skladu sa propisima o vršenju poslova i zadataka policije, drže i nose oružje.

Ovlaštena službena lica daju svečanu izjavu i izjavu da će se pridržavati etičkog kodeksa za profesionalne policajce pred ministrom i policijskim komesarom.

Tekst svečane izjave glasi:

»Izjavljujem da ću se pridržavati Ustava i Zakona, da ću dužnost ovlaštenog službenog lica vršiti savjesno i odgovorno, da ću se pridržavati Etičkog kodeksa za profesionalne policajce, da ću svim svojim snagama štiti prava, slobode i sigurnost građana, i da ću poslove i zadatke ovlaštenog službenog lica izvršavati i u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost moj život.«

Ministarstvo će provoditi Etički kodeks za profesionalne policajce kojim su izražene vrijednosti kojima će se svaki policajac rukovoditi pri vršenju svojih poslova.

"Etički kodeks za profesionalne policajce glasi: Ovo je kodeks profesionalne etike. U okviru prijema novih policajaca u Federalnu policiju, nakon provjere njihovih podataka, oni će prvo biti testirani u vezi sa poznavanjem ovih kodeksa, a zatim će položiti zakletvu, da će se pridržavati ovog kodeksa i to na slijedeći način:

Neprikosnoveno povjerenje koje uživaju službenici policije nameće standarde ličnog i profesionalnog ponašanja u mjeri koja prevazilazi onu koja se zahtijeva od drugih članova društva. Svi službenici policije će živjeti i raditi povinujući se ovim višim standardima. Prihvatanje oznaka Federalne policije od strane policijskog službenika, ujedno predstavlja i pristanak da će se on ponašati u skladu sa slijedećim odredbama:

1. Ja sam službenik policije Federacije. Moja prva odgovornost se odnosi na sigurnost i bezbjednost svih ljudi u okviru nadležnosti Federacije.
2. Obezbeđivat ću zaštitu zakona i zakonskih sankcija jednako za sve ljude, bez obzira na njihovu vjersku ili etničku pripadnost, rasu ili spol, domovinu ili nacionalnost.
3. Zaštita života je moj najviši prioritet. Koristit ću silu samo ako druga sredstva za postizanje mojih zakonskih ciljeva ne daju rezultat, a i tada samo neophodni minimum sile. Nikada neću koristiti smrtonosnu silu, osim ukoliko je to neophodno da bih sačuvao svoj ili život neke druge osobe.
4. Kada primijetim da je u toku izvršenje nekog krivičnog djela, djelovat ću bez straha i nepristrasno. Nikada neću prihvatiti poklone ili usluge u zamjenu za obavljanje svoga posla ili u zamjenu za neobavljanje svoga posla.
5. Nikada neću krasti, ili biti umiješan u bilo kakvu

aktivnost vezanu za korupciju. Poštovat ću privatnost ljudi kojima služim i neću objelodanjivati svoja opažanja, osim ako zakon ili druge obaveze koje proizlaze iz mog poziva drugačije ne zahtijevaju.

6. Razvijat ću svoje sposobnosti kroz stalno učenje, obrazovanje i fizičku spremu kako bih postao, ne samo izuzetan policijski službenik nego i primjeren građanin.
7. Nikada se neću koristiti oznakama ili privilegijama kako bih promovisao interese bilo koje političke, vjerske ili lične ideologije, niti za svoj lični interes. Postupat ću sa najvećom mogućom nepristrasnošću i korektnošću prema svima, koristeći zakon i kodeks profesionalne etike kao odrednicu u svom radu.
8. Suočen sa problemom koji ne mogu riješiti, naći ću nekoga ko to može učiniti, ili ću to pohraniti u dokumentaciju s ciljem iznalaženja budućeg rješenja. Svoju odgovornost javnosti i svojim pretpostavljenim manifestovat ću tako što ću sastavljati detaljne, precizne i istinite izvještaje o svom radu, čak i ako učinim neke propuste, pošteno ću ih dokumentovati. Moja riječ je zalag moje časti.
9. Svojim pregalaštvom ću omogućiti bolji život svim ljudima u Federaciji. Kao službenik policije i građanin u potpunosti ću se posvetiti ovom pozivu, bez obzira na sve teškoće koje me očekuju.
10. Težit ću višim standardima. Tamo gdje bi drugi možda prekršili pravila radi ličnog interesa, ja to neću učiniti. Tamo gdje bi drugi na uvredu odgovorili agresivnošću, ja neću. Gdje bi drugi došli u iskušenje, ja ću odoljeti. Gdje bi se drugi plašili prezira ili nasilja, ja sebe neću štedjeti radi sigurnosti građana Federacije. Ja sam policajac."

Etički kodeks za profesionalne policajce bit će izrađen u prikladnom formatu i svaki policajac ga obavezno mora nositi kada je na dužnosti.

#### Član 41.

Ovlaštena službena lica su dužna da poslove i zadatke zaštite života, lične i imovinske sigurnosti građana, sprečavanja izvršenja krivičnih djela i hvatanja njihovih počinitelaca, kao i poslove i zadatke održavanja javnog reda i mira, vrše u svakoj prilici, bez obzira da li se nalaze na službenoj dužnosti i da li im je to posebno stavljeno u zadatak.

Ovlaštena službena lica dužna su da poslove i zadatke policije vrše i u slučaju kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost i njihov život.

#### Član 42.

Kad ovlašteno službeno lice u civilnom odijelu izdaje naređenje, ili vrši drugo posebno ovlaštenje po odredbama ovog zakona, prema pojedincu ili pravnom licu, dužno je da se legitimiše, ako to okolnosti dozvoljavaju.

U slučaju iz prethodnog stava dužno je da se legitimiše i ovlašteno službeno lice u uniformi, ako to zahtijeva lice prema kome vrši posebno ovlaštenje.

#### Član 43.

Ovlaštena službena lica, kada vrše poslove i zadatke

na sredstvima javnog prijevoza, imaju pravo na besplatan prijevoz tim sredstvima i na osiguranje koje imaju putnici u javnom prijevozu.

Ovlašteno službeno lice može koristiti besplatan prijevoz po odredbi prethodnog stava samo ako ima pismeni nalog za vršenje poslova i zadataka na odnosnom saobraćajnom sredstvu.

#### Član 44.

U vršenju poslova i zadataka radi zaštite života i lične sigurnosti građana, zaštite imovine od uništenja, oštećenja ili krađe, održavanja javnog reda i mira, bezbjednosti saobraćaja na putevima, kao i slučajevima opće opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama, policijski komesar i drugi službenik koga on za to odredi, a u hitnim slučajevima i druga ovlaštena službena lica, mogu izdavati potrebna naređenja građanima, preduzećima i drugim pravnim licima.

#### Član 45.

U vršenju službenih poslova i zadataka ovlaštena službena lica imaju pravo da legitimišu lica kada je to potrebno za izvršenje poslova i zadataka i da ih, u slučajevima predviđenim Zakonom, privedu ili dovedu nadležnom organu.

#### Član 46.

Pored slučajeva predviđenih u Zakonu o krivičnom postupku, ovlaštena službena lica imaju pravo da privedu i lice:

1. koje remeti ili ugrožava javni red i mir ili ugrožava bezbjednost saobraćaja, ako se uspostavljanje javnog reda i mira ili otklanjanje ugrožavanja ne može postići na drugi način;
2. koje ugrožava sigurnost drugog lica ozbiljnom prijetnjom da će napasti na njegov život ili tijelo;
3. prema kome se po zakonu o prekršajima može primijeniti mjera zadržavanja;
4. čiji identitet se ne može utvrditi na licu mjesta, a postoje osnovi sumnje da je izvršilo teži prekršaj protiv javnog reda i mira ili krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Lica iz tačaka 1., 2., 3. i 4. mogu se zadržati u prostorijama Ministarstva najduže 24 sata.

#### Član 47.

Zadržanom licu izdaje se potvrda o lišenju slobode.

Potvrdu o lišenju slobode izdaje ovlašteno službeno lice Ministarstva koje je lice lišilo slobode.

Policijac koji vrši lišenje slobode dužan je licu koje lišava slobode saopćiti razlog lišavanja slobode i isto upoznati sa pravima propisanim članom 4. ZKP-a (»Sl.novine F BiH« broj 43/98).

#### Član 48.

Lice koje je zadržano bez zakonskog osnova ima pravo na naknadu štete koju je zbog neosnovanog zadržavanja pretrpjelo.

Zahtjev za naknadu štete podnosi se Ministarstvu u roku od 6 mjeseci od dana kad je zadržavanje prestalo.

Zahtjev za naknadu štete rješava Ministarstvo u sporazumu sa podnosiocem zahtjeva.

Ako se sporazumno ne riješi zahtjev za naknadu štete u roku od 60 dana od dana podnošenja, lice koje je bilo zadržano može nadležnom sudu podnijeti tužbu radi naknade štete.

#### Član 49.

Na zahtjev lica privedenog po odredbama članova 45. i 46. ovog Zakona Ministarstvo je dužno da obavijesti njegovu porodica ili drugo odgovarajuće lice odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od trenutka privođenja.

#### Član 50.

Radi hvatanja počinioca krivičnog djela koga neposredno gone, kao i radi prevoženja do najbliže zdravstvene ustanove žrtve krivičnog djela, kao i u slučajevima elementarne nepogode ili nesretnog slučaja, ovlašteno službeno lice ima pravo da se posluži tuđim saobraćajnim vozilom ili sredstvom veze do koga može doći. O upotrebi saobraćajnog sredstva ili sredstva veze, ovlašteno službeno lice izdaje potvrdu njegovom vlasniku ili korisniku.

Vlasnik ili korisnik sredstava iz stava 1. ima pravo na naknadu materijalne štete prouzrokovane upotrebom njegovog saobraćajnog sredstva, odnosno sredstva veze.

#### Član 51.

Ovlaštena službena lica mogu prikupljati podatke i obavještenja i od lica koja se nalaze u pritvoru i na izdržavanju kazne zatvora, maloljetničkog zatvora, mjere bezbjednosti ili zavodske mjere u kaznenopopravnoj ili drugoj odgovarajućoj ustanovi, kada je to potrebno radi otkrivanja drugih krivičnih djela istog lica, njegovih saučesnika ili krivičnih djela drugih počinitelaca, ako zakonom nije drukčije određeno. Ovi podaci i obavještenja mogu se prikupljati u vrijeme koje sporazumno odrede upravnik ili drugo ovlašteno lice te ustanovi i rukovodilac odgovarajuće organizacione jedinice Ministarstva.

#### Član 52.

Radi sprečavanja vršenja krivičnih djela, pronalaženja i hvatanja počinitelaca krivičnih djela, pronalaženja i obezbjeđenja predmeta i tragova krivičnih djela, kao i u slučajevima narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, Ministarstvo može vršiti zatvaranje svih prilaza određenom prostoru i objektu i onemogućiti napuštanje tog prostora i objekta bez odobrenja. Ova mjera može trajati onoliko vremena koliko je potrebno da se izvrši potrebna kontrola i hvatanje počinitelaca krivičnih djela, odnosno uspostavi narušeni javni red i mir.

Preduzimanje mjere iz prethodnog stava naređuje policijski komesar.

O preduzetoj mjeri iz stava 1. obavještava se ministar.

#### Član 53.

Ovlaštena službena lica, imaju pravo upotrijebiti odgovarajuća sredstva prinude i to: fizičku snagu i gumenu palicu, sredstva za vezivanje, hemijska sredstva,

sredstva za nasilno zaustavljanje i zaprečavanje vozila i lica, službene pse, službenu konjicu i vodeni top kada je to potrebno radi odbijanja napada na sebe ili drugo lice, ličnost ili objekat koji obezbjeđuju, radi savlađivanja otpora jednog ili više lica koja remete javni red i mir ili ugrožavaju bezbjednost saobraćaja ili lica koja treba dovesti, zadržati ili lišiti slobode, radi uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, kao i radi sprečavanja bjekstva lica koja se sprovode ili koja treba dovesti, zadržati ili lišiti slobode ako postoji sumnja da će pokušati bjekstvo.

Osim u slučajevima iz stava 1. ovlašteno službeno lice ima pravo upotrijebiti sredstva za vezivanje i u drugim slučajevima kada treba lice dovesti, sprovesti, zadržati ili lišiti slobode.

#### Član 54.

Pri vršenju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti ovlašteno službeno lice može upotrijebiti vatreno oružje:

1. da zaštiti život ljudi;
2. da zaštiti svoj život, odnosno da od sebe odbije neposredan napad kojim se ugrožava njegov život;
3. da spriječi bjekstvo lica zatečenog u vršenju krivičnog djela, ukoliko to lice prilikom bjekstva neposredno ugrožava nečiji život;
4. da spriječi bjekstvo lica lišenog slobode i lica za koje je izdat nalog za lišenje slobode, ukoliko to lice prilikom bjekstva neposredno ugrožava nečiji život.

Izuzetno, ovlašteno službeno lice može upotrijebiti vatreno oružje i u slučaju ako drugačije ne može spriječiti bjekstvo sumnjivog lica, ako se na osnovu njegovog ponašanja i drugih odgovarajućih okolnosti može osnovano zaključiti da namjerava izvršiti napad na ličnost koju policija obezbjeđuje.

#### Član 55.

Ovlašteno službeno lice upotrebljava vatreno oružje iz člana 54. ako upotrebom fizičke snage, gumene palice ili drugih sredstava prinude ne može izvršiti posao, odnosno zadatak.

Ako je u datoj situaciji moguće, ovlašteno službeno lice dužno je prije upotrebe vatrenog oružja da na to upozori lice prema kome ga namjerava upotrijebiti.

Ovlašteno službeno lice koje vrši poslove i zadatke u sastavu jedinice ili grupe može upotrijebiti vatreno oružje samo po naređenju starješine te jedinice, odnosno grupe.

Naređenje za upotrebu oružja može se izdati samo u slučajevima i pod uslovima predviđenim zakonom.

#### Član 56.

Ovlašteno službeno lice u slučaju upotrebe vatrenog oružja ili drugog sredstva prinude dužno je odmah obavijestiti neposrednog rukovodioca.

Neposredni rukovodilac je dužan, najkasnije u roku od dva dana od dana saznanja da je ovlašteno službeno lice u vršenju svojih poslova i zadataka upotrijebilo vatreno oružje ili drugo sredstvo prinude iz člana 53. ovog zakona, prikupiti sve podatke i činjenice neophodne za ocjenu zakonitosti i pravilnosti upotrebe odnosno sredstva prinude ili vatrenog oružja.

Zakonitost i pravilnost upotrebe vatrenog oružja ili drugog sredstva prinude od strane ovlaštenog službenog lica ocjenjuje policijski komesar u roku od sedam dana od dana saznanja za upotrebu sredstava prinude ili vatrenog oružja.

Ako policijski komesar utvrdi da je ovlašteno službeno lice nezakonito ili nepravilno upotrijebilo vatreno oružje ili drugo sredstvo prinude, dužan je odmah preduzeti odgovarajuće mjere za utvrđivanje odgovornosti tog ovlaštenog službenog lica.

#### Član 57.

Ako se protiv ovlaštenog službenog lica pokrene ili vodi krivični, prekršajni ili parnični postupak zbog upotrebe vatrenog oružja ili drugog sredstva prinude u vezi sa vršenjem poslova i zadataka, Ministarstvo će tom licu obezbijediti odbranu i drugu odgovarajuću pravnu pomoć u vezi sa vođenjem postupka.

Pravna pomoć obezbijedit će se ovlaštenom službenom licu i kao oštećenom u postupku za naknadu štete, ako mu je šteta nanesena u vezi sa vršenjem poslova i zadataka.

Odredbe prethodnih stavova primjenjuju se i poslije prestanka radnog odnosa ovlaštenog službenog lica u Ministarstvu.

Ministarstvo neće pružiti pravnu pomoć po odredbama prethodnih stavova ovlaštenom službenom licu kome je za konkretni slučaj izrečena disciplinska mjera prestanak radnog odnosa zbog namjernog prekoračenja ovlaštenja, odnosno zbog zloupotrebe u vršenju poslova i zadataka, kao i u slučaju kada je Ministarstvo podnijelo krivičnu prijavu protiv ovlaštenog službenog lica.

Odredbe stava 1. i 2. shodno se primjenjuju i u pogledu lica koje je Ministarstvu, odnosno ovlaštenom službenom licu u vršenju poslova i zadataka pružilo pomoć.

#### Član 58.

Troškove pružanja pravne pomoći po odredbama prethodnog člana snosi Ministarstvo.

### VII POSEBNE ODREDBE O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA MINISTARSTAVA

#### Član 59.

Ministarstvo saraduje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Federacije i ministarstvima unutrašnjih poslova drugih kantona radi razmatranja i usaglašavanja stavova, usklađivanja planova, preduzimanja zajedničkih akcija i bezbjednosnih mjera od zajedničkog interesa.

#### Član 60.

Na zahtjev općinskog vijeća ili općinskog načelnika Ministarstvo dostavlja obavještenja, informacije i druge podatke o stanju i problemima iz djelokruga Ministarstva na tom području.

Općinsko vijeće ili općinski načelnik mogu Ministarstvu dati prijedlog, mišljenje ili pokrenuti inicijativu u vezi sa pitanjima od značaja za bezbjednost na području općine.

Ministarstvo je dužno da razmotri prijedlog, mišljenje



je ili inicijativu iz prethodnog stava i da njihovog podnosioca obavijesti o svojim stavovima i preduzetim mjerama.

#### Član 61.

Ministarstvo, u okvirima svoje nadležnosti, može povjeravanjem poslova i kroz druge oblike saradnje sa Ministarstvom Federacije i ministarstvima drugih kantona, obezbijediti obavljanje poslova u vezi sa školovanjem i dopunskim obrazovanjem i usavršavanjem policijskih službenika, naučno-istraživačke djelatnosti za potrebe policije, vršenjem složenijih kriminalističko-tehničkih vještačenja, opremanjem policijskom opremom, naoružanjem i drugim sredstvima, te udovoljavanja drugih potreba od zajedničkog interesa.

#### Član 62.

U slučaju potrebe Ministarstvo, sa organima iz člana 61. ovog zakona može preduzimati zajedničke mjere s ciljem efikasnog i blagovremenog izvršenja poslova iz člana 11. stav 1. tačka 8. ovog zakona.

#### Član 63.

Ovlaštena službena lica Ministarstva Federacije u vršenju poslova iz nadležnosti Federacije na području Kantona imaju iste dužnosti i ovlaštenja kao i ovlaštena službena lica Ministarstva.

#### Član 64.

Policijski komesar može, direktno sa ministrom unutrašnjih poslova drugog kantona, utvrđivati uslove pod kojima ovlaštene službene osobe Ministarstva unutrašnjih poslova jednog kantona mogu obavljati određene poslove i zadatke na području drugog kantona.

#### Član 65.

U ostvarivanju saradnje iz člana 61. ovog Zakona, ministarstva unutrašnjih poslova mogu udruživati finansijska i druga sredstva.

#### Član 66.

U slučaju povjeravanja poslova iz svoje nadležnosti troškove obavljanja tih poslova snosi ministarstvo koje ih je povjerilo.

#### Član 67.

U ostvarivanju saradnje Ministarstva sa Ministarstvom Federacije i ministarstvom unutrašnjih poslova drugih kantona obezbjeđuje se razmjena podataka, obavještenja i informacija potrebnih za uspješno vršenje poslova iz djelokruga organa unutrašnjih poslova.

#### Član 68.

U slučaju elementarnih nepogoda, epidemija kao i u drugim vanrednim slučajevima Ministarstvo Federacije ili ministarstvo unutrašnjih poslova drugog kantona može od Ministarstva, kao i Ministarstvo od njih, zatražiti pomoć u sredstvima, opremi i kadrovima.

U slučaju iz stava 1. Ministarstvo je dužno pružiti traženu pomoć na način i u obimu koji bitno ne otežava

ostvarivanje njegovih funkcija.

### VIII RADNI ODNOSI I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

#### Član 69.

Zakoni, drugi propisi i opći akti kojima je uređena uprava i radni odnosi, plaće, zdravstveno i penzijsko osiguranje za službenike i namještenike u organima uprave Kantona, primjenjuju se i na službenike Ministarstva, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

#### Član 70.

Radni odnos u Ministarstvu može se zasnivati bez javnog konkursa i javnog oglasa.

#### Član 71.

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom mogu se utvrditi i posebni uslovi u pogledu stručnih, zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti kandidata za službu i stručno osposobljavanje za službu u Ministarstvu.

Posebne uslove iz stava 1. propisuje ministar.

#### Član 72.

Ovlaštena službena lica ne mogu biti članovi bilo koje političke partije, niti članovi bilo kojeg općinskog, kantonalnog, entitetskog ili državnog zakonodavnog tijela.

Ovlaštena službena lica i drugi službenici Ministarstva ne mogu obavljati druge poslove bez odobrenja ministra.

#### Član 73.

Službenici Ministarstva u svojstvu pripravnika polažu stručni ispit.

Program i način polaganja stručnog ispita propisuje ministar.

#### Član 74.

Službenik Ministarstva dužan je da čuva službenu tajnu. Obaveza čuvanja službene tajne traje i po prestanku radnog odnosa.

Ministar donosi bliže propise o službenoj tajni, čuvanju službene tajne i odgovornosti službenika u Ministarstvu za zaštitu službene tajne.

#### Član 75.

Osim u slučajevima predviđenim zakonom, kojima se uređuju radni odnosi službenika organa uprave, ovlaštenom službenom licu prestaje radni odnos i u slučaju ako:

1. prestane ispunjavati posebne uslove na osnovu kojih je zasnovao radni odnos;
2. odbije da radi na poslovima i zadacima na koje je raspoređen;
3. odbije da izvrši zakonito naređenje izdato radi vršenja poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva;
4. u slučaju ako se odlukom IPTF-a zabrani rad u policiji;

5. pravosnažnom sudskom presudom bude osuđen za krivično djelo, kaznena zatvora u bilo kom vremenskom trajanju;
6. se utvrdi da obavlja druge poslove bez odobrenja ministra i
7. se utvrdi da svojim radom, stručnim i drugim sposobnostima ne može odgovarati zahtjevima izvršavanja poslova i zadataka na koje je raspoređen ili ako ne ostvaruje predviđene rezultate rada.
8. kad navrší 65 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža, odnosno navrší 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

U slučajevima iz tačke 1. do 8. ovog člana, radni odnos prestaje danom uručenja rješenja o prestanku radnog odnosa.

#### Član 76.

U slučaju potrebe za izvršavanjem neodložnih poslova i zadataka, prekid korištenja godišnjeg odmora službenika Ministarstva može odrediti komesar Policije za službenike u njegovoj nadležnosti, a za druge službenike ministar ili lice koje on ovlasti.

U slučaju iz stava 1. službeniku pripada naknada putnih i drugih troškova koji su nastali zbog prekida korištenja godišnjeg odmora. Ministar utvrđuje koji troškovi, osim putnih troškova, i u kojoj visini se priznaju zbog prekida godišnjeg odmora.

#### Član 77.

Finansijska sredstva za plaće ovlaštenih službenih lica Ministarstva, zbog posebnih uslova rada i prirode poslova i zadataka koje obavljaju, Ministarstvu se obezbjeđuju uvećana do 30% u odnosu na sredstva koja se obezbjeđuju za plaće službenika u dugim kantonalnim organima uprave.

#### Član 78.

Službenik Ministarstva koji u vršenju ili povodom vršenja službenog posla ili zadatka izgubi život sahranit će se o trošku Ministarstva, u mjestu koje odredi njegova porodica.

Porodici koju je poginuli službenik izdržavao pripada jednokratna novčana pomoć u visini ukupnog iznosa plaća koje je službenik ostvario u posljednjih šest mjeseci, odnosno u visini šest prosječnih plaća za posljednjih šest mjeseci na području Kantona, ako je to za porodica povoljnije.

Naknada iz stava 2. isplaćuje se iz sredstava Ministarstva.

#### Član 79.

Ovlaštenom službenom licu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, zbog bolesti ili zbog povrede zadobijene u vezi sa vršenjem poslova i zadataka na koje je raspoređeno, pripada naknada u visini plaće ostvarene u mjesecu koji je prethodio nastupanju slučaja na osnovu kojeg ostvaruje pravo na naknadu.

Razliku između naknade za vrijeme privremene nesposobnosti koju osigurava nadležni fond zdravstvenog osiguranja i visine plaće iz stava 1. osigurava Ministarstvo.

#### Član 80.

Organizacionim jedinicama i službenicima Ministarstva mogu se dodjeljivati pohvale, nagrade i druga priznanja za naročito zalaganje i postignute uspjehe u izvršavanju radnih zadataka. Pohvale, nagrade i druga priznanja iz stava 1. utvrđuje i dodjeljuje ministar.

#### Član 81.

Postupak za određivanje disciplinske i materijalne odgovornosti službenika Ministarstva odredit će se Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.

#### Član 82.

Ured za pritužbe javnosti osniva se unutar Ministarstva unutrašnjih poslova za praćenje i nadzor nad internim mehanizmom disciplinske odgovornosti u vezi sa navodima o neprimjerenom i neprofesionalnom ponašanju službenika Ministarstva. Dužnosti i odgovornosti Ureda uređuje Vlada Kantona.

#### Član 83.

Pored težih povreda radne dužnosti utvrđenih zakonom kao teža povreda radne dužnosti smatra se i:

1. nemarno vršenje poslova i zadataka koje može dovesti do povrede propisa o čuvanju državne i službene tajne ili odavanje državne ili službene tajne;
2. samovoljno napuštanje radnog mjesta ili mjesta osiguranja određenih lica ili objekata;
3. nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera u okviru svoje dužnosti, potrebnih za sigurnost objekata, saobraćajnih i drugih sredstava, lica i povjerenih stvari;
4. nezakonito raspolaganje sredstvima ili protivpravno pribavljanje lične i materijalne koristi u vezi sa vršenjem poslova i zadataka;
5. nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera ili nepružanje pomoći u okviru svojih prava i dužnosti drugim službenicima Ministarstva kada izvršavaju službene radnje;
6. prikrivanje činjenica u pogledu vremena, obima i načina izvršavanja službenih radnji ili upotrebe sredstava prinude od strane drugog službenika Ministarstva, kada je izvršenjem te radnje, odnosno upotrebom sredstava prinude, učinio težu povredu radne dužnosti;
7. svaka radnja, odnosno propuštanje radnje, koja onemogućava, ometa ili otežava vršenje službenih zadataka;
8. neukazivanje pravne i druge stručne pomoći u okviru svojih prava i dužnosti nekoj stranci u ostvarivanju njenih zakonskih prava i pravnih interesa;
9. ponašanje koje šteti ugledu Ministarstva;
10. izbjegavanje obaveza u vezi sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem;
11. izbjegavanje ljekarskih pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za rad;
12. zloupotreba prava na bolovanje.

#### Član 84.

Službenik Ministarstva udaljiti će se privremeno iz

Ministarstva ili sa poslova i zadataka koje vrši u Ministarstvu kada je protiv njega pokrenut krivični ili disciplinski postupak, ako se, s obzirom na prirodu krivičnog djela, odnosno teže povrede radne dužnosti, okolnosti pod kojima su oni izvršeni i druge okolnosti, može osnovano zaključiti da bi bilo štetno po interes službe da službenik i dalje ostane u Ministarstvu, odnosno na poslovima i zadacima koje obavlja u Ministarstvu.

Odluku o privremenoj suspenziji u skladu sa stavom 1. ovog člana donosi komesar Policijske akademije iz prethodnog stava ovog člana utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog ministra.

Ovlaštenom službenom licu kome je izrečena mjera privremenog udaljenja iz Ministarstva, kao i ovlaštenom službenom licu kome je izrečena mjera privremenog udaljenja od poslova i zadataka koje vrši, ako se raspoređi na poslove i zadatke koje ne vrše ovlaštena službena lica, oduzima se oružje, službena legitimacija i značka koji su mu dati kao ovlaštenom službenom licu i za to vrijeme ne smije nositi uniformu.

Odredba stava 3. shodno se primjenjuje i prema službeniku kome je izrečena disciplinska mjera raspoređivanja na druge poslove i zadatke.

#### Član 85.

Prigovor koji se podnosi na rješenje kojim se odlučuje o pravima i dužnostima službenika ne odgađa izvršenje rješenja.

### IX STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

#### Član 86.

Ministarstvo organizuje i neposredno provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika Ministarstva i školovanje kandidata za rad u istom.

Poslovi iz stava 1. obavljaju se putem školovanja, kurseva i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

#### Član 87.

Kantonalno Ministarstvo će organizovati specijalističke i kurseve obnove znanja za unapređenje policijskog rada.

Lica koja žele da stupe u policiju bit će odabrana u skladu sa zahtjevima propisanim u Pravilniku o radnim odnosima za ovlaštena službena lica.

#### Član 88.

Ministar utvrđuje plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva.

#### Član 89.

Ministarstvo za svoje potrebe školuje policajce na Policijskoj akademiji.

Školovanje polaznika Policijske akademije za potrebe Ministarstva uređuje se posebnim ugovorom između ovog Ministarstva i Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH.

Međusobna prava i obaveze Policijske akademije i Ministarstva se uređuju posebnim ugovorom.

#### Član 90.

Za polaznike Policijske akademije iz prethodnog člana za vrijeme trajanja školovanja na akademiji osigurava se smještaj, ishrana, uniforma, obuća i rublje, udžbenici, zdravstveno i invalidsko osiguranje ukoliko to osiguranje nemaju po drugom osnovu i mjesečna primanja za neophodne lične izdatke.

Iznos mjesečnih primanja za neophodne lične izdatke polaznika Policijske akademije iz prethodnog stava ovog člana utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog ministra.

#### Član 91.

Ako polaznik Policijske akademije samovoljno napusti školovanje na akademiji, zbog svoje krivice bude isključen sa školovanja, ne završi školovanje sa uspjehom ili se po završetku školovanja na akademiji ne javi na rad ili ne ostane na radu u ministarstvu, odnosno usljed njegove krivice, radni odnos prestaje prije ugovorenog roka, dužan je nadoknaditi troškove školovanja na Policijskoj akademiji, odnosno srazmjernan dio tih troškova.

#### Član 92.

Polaznik Policijske akademije koji uspješno završi školovanje raspoređuje se, u skladu sa ugovorenim obavezama, u Ministarstvu, kao pripravnik.

Pripravnički staž iz stava 1. traje šest mjeseci.

Za vrijeme pripravničkog staža pripravnik se osposobljava za obavljanje poslova i zadataka policajca kroz praktični rad.

Po isteku pripravničkog staža, a najkasnije u roku od šest mjeseci od završetka pripravničkog staža, pripravnik je dužan položiti stručni ispit.

Pripravniku koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos u Ministarstvu.

### X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 93.

Ministar je ovlašten da nakon konsultacije sa policijskim komesarom donese bliže propise o:

- vršenju poslova i zadataka policije i drugih ovlaštenih službenih lica Ministarstva,
- upotrebi sredstava prinude i vatrenog oružja policije i drugih ovlaštenih službenih lica u Ministarstvu,
- legitimaciji ovlaštenih službenih lica Ministarstva (obrascu i sadržaju obrasca, postupku za izdavanje, rok važenja i način vođenja evidencije o legitimacijama ovlaštenih službenih lica),
- načinu postupanja službenika Ministarstva sa osobama lišenim slobode,
- materijalnom poslovanju sa predmetima naoružanja i opreme u Ministarstvu,
- naoružanju i opremi policije i drugih službenika Ministarstva,
- kantonalnim oznakama policije,
- donosi druge akte iz nadležnosti Ministarstva.

#### Član 94.

Ministarstvo će preuzeti sve radnike organizacionih

jedinica unutrašnjih poslova koje su postojale na području Kantona, a koji su bili u radnom odnosu sa tim organima na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Radnici iz stava 1. koji ne ispunjavaju propisane uslove ili onima koji iz drugih razloga ne budu raspoređeni u Ministarstvu stavljaju se na raspolaganje Ministarstvu Federacije.

Radnici iz stava 2. mogu ostvariti pravo na penziju ako za to ispunjavaju uslove koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakona.

#### Član 95.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona izvršit će se primopredaja materijalno-tehničkih sredstava, opreme, naoružanja, inventara i drugih stvari, kao i arhive i dokumentacije između organizacionih jedinica organa unutrašnjih poslova koje su postojale na području Kantona i Ministarstva, a u vezi sa poslovima iz nadležnosti Ministarstva.

Preuzimanje imovine, arhive i dokumentacije iz prethodnog stava izvršit će posebna komisija.

Komisiju iz stava 2. sačinjavaju dva predstavnika organizacione jedinice unutrašnjih poslova koja vrše primopredaju i dva predstavnika Ministarstva. Zapisnik o preuzimanju potpisuju svi članovi komisije.

#### Član 96.

Nepokretne stvari, oprema, inventar i druge stvari, arhiva i druga dokumentacija, osnovna sredstva, sredstva za rad i sredstva fondova organizacionih jedinica unutrašnjih poslova koje su postojale na području Kantona, prenose se 31. decembra 1996. godine na Kanton.

Kanton će se upisati u javnim knjigama u kojima se upisuju prava na nekretnine kao nosilac prava raspolaganja na nekretninama iz prethodnog stava.

#### Član 97.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva donijet će se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Propisi iz člana 93. ovog Zakona donijet će se u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stava 1. i drugih propisa u oblasti unutrašnjih poslova iz nadležnosti Kantona shodno će se primjenjivati zatečeni propisi koji su bili na snazi na području Kantona do dana stupanja na snagu ovog Zakona.

375.

Na osnovu člana 1.10. Izbornog Zakona Bosne i Hercegovine («Službene novine Bosne i Hercegovine», broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02-ispravka, 25/02 i 4/04) i člana 17. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 11/00), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na XXIV sjednici, održanoj 18.11.2004.godine, donijela je

## ODLUKU o prestanku mandata poslanik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona

### Član 1.

Husejinu Smajloviću prestaje mandat poslanik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na lični zahtjev.

### Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 01-34-23754/04  
19.11.2004.g.  
Zenica

**ZAMJENIK  
PREDSJEDAJUĆEG**  
Pero Jukić, s.r.

376.

Na osnovu člana 149. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj:11/00), a po izvršenom savjetovanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu objavljenog u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona, broj:1/04), sa Izvornikom Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu uočena je greška, te se daje sljedeća

## I S P R A V K A

### I

U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj:1/04), u članu 3. razdjel 12, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100 Transfer općinama treba da stoji iznos: «100.000,00 KM», a u ekonomskom kodu 821600 Investiciono održavanje umjesto iznosa od «14.807.229,00 KM» treba da stoji: «14.707.229,00 KM».

### II

Ispravka će se objaviti u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj:01-14-27693-1/03  
21.12.2004. godine  
Zenica

**SEKRETAR**  
Emina Sinanović, s.r.

377.

Na osnovu članova 4. i 8. Zakona o koncesijama ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/03.) i člana 16. stava 2. Zakona u Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 56. sjednici, održanoj 02.11.2004. godine, donosi

## ODLUKU

### I.

Daje se saglasnost o pristupanju dodjele koncesije za eksploataciju krečnjaka na ležištu "Krivodol, Morava", Zupča u općini Breza.

### II.

Osnovni kriteriji za dodjelu koncesija su:

1. Eksploatacioni prostor površine 5,35 ha je ograničen prijelomnim tačkama vrijednosti grafičkih koordinata kako slijedi:

Tačka	Y	X
A	6 524 258	4 872 218
B	6 524 508	4 872 145
C	6 524 607	4 872 347
D	6 524 347	4 872 398
A	6 524 258	4 872 218

2. Vrijeme koncesije za eksploataciju je 25 godina od dana izdavanja dozvole za eksploataciju.
3. Minimalne količine krečnjačkih frakcija na koje je koncesionar obavezan plaćati naknadu su 40.000 m<sup>3</sup>. r.m. godišnje.
4. Minimalan iznos koncesione naknade po jedinici proizvoda koju koncesionar treba ponuditi je 40 feninga/r.m. krečnjaka.
5. Ostale uslove i kriterije, te procentualno učešće pojedinih kriterija vrednovanja za izbor najpovoljnije ponude utvrdit će komisija u fazi izrade javnog oglasa.

### III.

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da putem Komisije za koncesije provede zakonom propisani postupak javnog oglašavanja i prikupljanja ponuda, izvrši odabir i predloži Vladi najpovoljnijeg ponuđača.

### IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-18-23232/04  
02.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

378.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 73. Pravilnika o knjigovodstvu Budžeta Zeničko-dobojskog kantona (broj: 07-34-4294-1/04 od 27.02.2004. godine), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

## ODLUKU

o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2004. godine i imenovanju komisija za popis

### Član 1.

Redovni godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2004. godine obaviti će se za:

1. Dugotrajne materijalne imovine
2. Dugotrajne nematerijalne imovine
3. Dugoročne finansijske imovine
4. Potraživanja i obaveze
5. Zalihe
6. Novčana sredstva i vrijednosne papire.

### Član 2.

Organizacijom popisa rukovodi Centralna popisna komisija Zeničko-dobojskog kantona u sastavu:

1. Danijal Ganić, predsjednik;
2. Ramo Doglod, član;
3. Saima Terzić, član;
4. Edina Hrnjić, član.

### Član 3.

Za provođenje popisa imenuju se slijedeće popisne komisije:

- Centralna popisna komisija Ministarstva unutrašnjih poslova,
- Centralna popisna komisija Ministarstva za pravosuđe i upravu,
- Centralna popisna komisija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
- Komisija za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona,
- Komisija za popis stalnih sredstava, izvora sredstava i sitnog inventara i
- Komisija za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza.

### Član 4.

Centralna popisna komisija Zeničko-dobojskog kantona koordinira rad popisnih komisija iz člana 3. ove odluke, provjerava da li su sačinjeni planovi rada sa rokovima za obavljanje pojedinih faza popisa, te poduzima potrebne mjere da se popis završi u roku i kvalitetno.

Po završenom popisu preuzima izvještaje, popisne liste i druge priloge od popisnih komisija i na osnovu njih sačinjava rekapitulaciju i zbirni izvještaj o popisu dostavlja

ja Vladi Zeničko-dobojskog kantona na usvajanje.

Po donošenju odluke o usvajanju izvještaja o popisu, izvještaj sa odlukama dostavlja Ministarstvu finansija.

#### Član 5.

Konkretni zadaci komisija iz ove odluke sa rokovima za završetak popisa odredit će se rješenjima o imenovanju komisija.

#### Član 6.

Po obavljenom popisu članovima popisnih komisija isplatit će se naknada kako slijedi:

- predsjednicima i članovima Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona, Centralne popisne komisije MUP-a, Centralne popisne komisije Ministarstva za pravosuđe i upravu, Centralne popisne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Komisije za popis stalnih sredstava, izvora sredstava i sitnog inventara i Komisije za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza i to predsjednicima po 200,00 KM i članovima po 150,00 KM;
- predsjedniku i članovima Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona po 150,00 KM.

Naknade za rad popisnih komisija teretit će slijedeće pozicije Budžeta Zeničko-dobojskog kantona:

- razdjel 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 613900, za Centralnu popisnu komisiju Ministarstva unutrašnjih poslova,
- razdjel 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 613900, za Centralnu popisnu komisiju Ministarstva za pravosuđe i upravu,
- razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 613900, za Centralnu popisnu komisiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i
- razdjel 17, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 613900, za Centralnu popisnu komisiju Zeničko-dobojskog kantona, Komisiju za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza i za Komisiju za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona.

#### Član 7.

Nabavku potrebnog materijala za rad popisnih komisija navedenih u članu 6. ove odluke izvršit će Služba za logistiku Zeničko-dobojskog kantona.

Knjigovodstvene popisne liste i potrebnu stručnu pomoć za rad komisija obezbijedit će Ministarstvo finansija.

#### Član 8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-34-24218/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

379.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članom 30. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i članom 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

### **ODLUKU**

**o preraspodjeli sredstava u  
Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu**

#### **I.**

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) za Ministarstvo za boračka pitanja.

#### **II.**

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. vrši se na slijedeći način:

- razdjel 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za boračka pitanja - sredstva na poziciji 6143, subanalitika OAX002 - Transfer za profesionalnu rehabilitaciju, umanjuju se za 20.000,00 KM;
- razdjel 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za boračka pitanja - sredstva na poziciji 8222 - Kreditna linija za zapošljavanje boraca, umanjuju se za 70.000,00 KM;
- razdjel 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za boračka pitanja - sredstva na poziciji 6143, subanalitika OAX001 - Transfer za ocjenu stepena tjelesnog oštećenja, uvećavaju se za 90.000,00 KM.

#### **III.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za boračka pitanja, svako u okviru svojih nadležnosti.

#### **IV.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-14-24376/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

380.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članom 30. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i članom 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

### ODLUKU

o preraspodjeli sredstava u  
Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu  
za ustanove pravosuđa

#### I.

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) za ustanove pravosuđa.

#### II.

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 16, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0001 - Kantonalni sud - sredstva na poziciji 6139 - Ugovorene usluge, umanjuju se za 6.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0001 - Kantonalni sud, uvećavaju se sredstva na slijedećim pozicijama:
  - sredstva na poziciji 6131- Putni troškovi, uvećavaju se za 2.000,00 KM;
  - sredstva na poziciji 6137- Izdaci za tekuće održavanje, uvećavaju se za 2.000,00 KM;
  - sredstva na poziciji 6138 - Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog saobraćaja, uvećavaju se za 2.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001- Kantonalni sud za prekršaje, umanjuju se sredstva na slijedećim pozicijama:
  - sredstva na poziciji 6131 - Putni troškovi, umanjuju se za 1.600,00 KM;
  - sredstva na poziciji 6135 - Izdaci za usluge prevoza, umanjuju se za 500,00 KM;
  - sredstva na poziciji 6137 - Izdaci za tekuće održavanje, umanjuju se za 700,00 KM;
  - sredstva na poziciji 6139 - Ugovorene usluge, umanjuju se za 1.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 - Kantonalni sud za prekršaje - sredstva na poziciji 6132 - Izdaci za energiju, uvećavaju se za 3.800,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0001 - Kantonalno tužilaštvo - sredstva na poziciji 6111 - Bruto plaće i naknade, umanjuju se za 40.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0001 - Kantonalno tužilaštvo - sredstva na poziciji 6139 - Ugovorene usluge, uvećavaju se za 40.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0001 - Općinski sud Zenica, umanjuju se sredstva na slijedećim pozicijama:
  - sredstva na poziciji 6111 - Bruto plaće i naknade, umanjuju se za 65.000,00 KM;
  - sredstva na poziciji 6139 - Ugovorene usluge, umanjuju se za 12.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0001 - Općinski sud Zenica, uvećavaju se sredstva na slijedećim pozicijama:
  - sredstva na poziciji 6132 - Izdaci za energiju, uvećavaju se za 65.000,00 KM;
  - sredstva na poziciji 6131- Putni troškovi, uvećavaju se za 1.000,00 KM;
  - sredstva na poziciji 6133 - Izdaci za komunalne usluge, uvećavaju se za 5.000,00 KM;
  - sredstva na poziciji 6137- Izdaci za tekuće održavanje, uvećavaju se za 3.000,00 KM;
  - sredstva na poziciji 6138 - Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog saobraćaja, uvećavaju se za 3.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0002 - Općinski sud Tešanj - sredstva na poziciji 6133 - Izdaci za komunalne usluge, umanjuju se za 2.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0002 - Općinski sud Tešanj - sredstva na poziciji 6139 - Ugovorene usluge, uvećavaju se za 2.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0004 - Općinski sud Zavidovići, umanjuju se sredstva na slijedećim pozicijama:
  - sredstva na poziciji 6139 - Ugovorene usluge, umanjuju se za 18.000,00 KM i
  - sredstva na poziciji 6111 - Bruto plaće i naknade, umanjuju se za 25.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0004 - Općinski sud Zavidovići, uvećavaju se sredstva na slijedećim pozicijama:
  - sredstva na poziciji 6133 - Izdaci za komunalne usluge, uvećavaju se za 15.000,00 KM;
  - sredstva na poziciji 6137- Izdaci za tekuće održavanje, uvećavaju se za 3.000,00 KM;
  - sredstva na poziciji 6132 - Izdaci za energiju, uvećavaju se za 25.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0005 - Općinski sud Kakanj - sredstva na poziciji 6111- Bruto plaće i naknade, umanjuju se za 10.000,00 KM;

- razdjel 16, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0005 - Općinski sud Kakanj - Sredstva na poziciji 6134 - Nabavka materijala, uvećavaju se za 10.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0006 - Općinski sud Visoko, umanjuju se sredstva na slijedećim pozicijama:
  - sredstva na poziciji 6135 - Izdaci za usluge prevoza, umanjuju se za 3.000,00 KM i
  - sredstva na poziciji 6111 - Bruto plaće i naknade, umanjuju se za 55.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0006 - Općinski sud Visoko, uvećavaju se sredstva na slijedećim pozicijama:
  - sredstva na poziciji 6137 - Izdaci za tekuće održavanje, uvećavaju se za 3.000,00 KM;
  - sredstva na poziciji 6133 - Izdaci za komunalne usluge, uvećavaju se za 45.000,00 KM i
  - sredstva na poziciji 6112 - Naknade troškova zaposlenim, uvećavaju se za 10.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0010 - Općinski sud Žepče - sredstva na poziciji 6139 - Ugovorene usluge, umanjuju se za 4.000,00 KM;
- razdjel 16, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0010 - Općinski sud Žepče - sredstva na poziciji 6137 - Izdaci za tekuće održavanje, uvećavaju se za 4.000,00 KM.

### III.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za pravosuđe i upravu, svako u okviru svojih nadležnosti.

### IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-14-24937/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

### 381.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članom 30. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i članom 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

## ODLUKU

o preraspodjeli sredstava u  
Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu

### I.

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) između budžetskih korisnika.

### II.

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 12, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Stručna služba Vlade - sredstva na poziciji 8216 - Investiciono održavanje, umanjuju se za 27.877,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0058 - OŠ "Meša Selimović" Zenica - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 355,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0028 - Stručna zanatska škola Zenica - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 10.000,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 - MSS "Mak Dizdar" Breza - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 5.000,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0023 - Srednja muzička škola Zenica - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 1.342,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0005 - Srednja tehnička škola Kakanj - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 660,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0015 - Opća gimnazija Zavidovići - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 980,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0016 - Srednja stručna škola Zavidovići - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 800,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0010 - Srednja stručna škola Tešanj, - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih



sredstava, uvećavaju se za 740,00 KM;  
- razdjel 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0044 - Osnovna muzička škola Zenica, - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 8.000,00 KM.

### III.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, svako u okviru svojih nadležnosti.

### IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-14-24939/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

382.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članom 30. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i članom 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

## ODLUKU

o preraspodjeli sredstava u  
Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu

### I.

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) između budžetskih korisnika.

### II.

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:  
- razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - sredstva na poziciji 6137 - Tekuće održavanje, umanjuju se za 22.127,00 KM;  
- razdjel 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0025 - OŠ "Huso Hodžić" Tešanj - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme, uvećavaju se za 566,00 KM;  
- razdjel 22, budžetska organizacija 02, potrošačka

jedinica 0062 - OŠ "Vladimir Nazor" Zenica - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme, uvećavaju se za 141,00 KM;

- razdjel 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0010 - OŠ "Omer Mušić" Kakanj - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme, uvećavaju se za 2.690,00 KM;

- razdjel 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0006 - OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Kakanj - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme, uvećavaju se za 1.883,00 KM;

- razdjel 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0001 - OŠ "Enver Čolaković" Breza - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme, uvećavaju se za 918,00 KM;

- razdjel 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0023 - OŠ "Džemal Bijedić" Tešanj - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme, uvećavaju se za 1.830,00 KM;

- razdjel 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0011 - OŠ "Rešad Kadić" Kakanj, sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme, uvećavaju se za 1.000,00 KM;

- razdjel 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0007 - OŠ "Ahmet Muratbegović" Kakanj, sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme, uvećavaju se za 99,00 KM;

- razdjel 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0052 - OŠ "Hamza Humo" Zenica, sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme, uvećavaju se za 12.000,00 KM;

- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0034 - MSS "Stjepan Radić" Usora, sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme, uvećavaju se za 1.000,00 KM.

### III.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, svako u okviru svojih nadležnosti.

### IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-14-24940/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

383.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članom 30. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i članom 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

**ODLUKU**

o preraspodjeli sredstava u  
Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) između budžetskih korisnika.

**II.**

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 12, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Stručna služba Vlade - sredstva na poziciji 8216 - Investiciono održavanje, umanjuju se za 16.650,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0025 - Trgovinsko-ugostiteljska-poljoprivredna škola Zenica - sredstva na poziciji 6137 - Izdaci za tekuće održavanje iz vlastitih prihoda, uvećavaju se za 15.000,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - sredstva na poziciji 6139 - Ugovorene usluge, uvećavaju se za 1.650,00 KM.

**III.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, svako u okviru svojih nadležnosti.

**IV.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-14-24938/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

384.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članom 30. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i članom 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

**ODLUKU**

o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu za Mašinski fakultet

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) za Mašinski fakultet.

**II.**

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0001 - Mašinski fakultet Zenica
- sredstva na poziciji 6112 - Naknade troškova zaposlenim, umanjuju se za 9.600,00 KM;
- sredstva na poziciji 6139 - Ugovorene usluge, umanjuju se za 50.300,00 KM;
- sredstva na poziciji 6111 - Bruto plaće i naknade, uvećavaju se za 25.000,00 KM;
- sredstva na poziciji 6121 - Doprinosi poslodavcu, uvećavaju se za 1.800,00 KM;
- sredstva na poziciji 6132 - Izdaci za energiju, uvećavaju se za 5.300,00 KM;
- sredstva na poziciji 6133 - Izdaci za komunalne usluge, uvećavaju se za 20.000,00 KM;
- sredstva na poziciji 6137 - Izdaci za tekuće održavanje, uvećavaju se za 7.800,00 KM.

**III.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, svako u okviru svojih nadležnosti.

**IV.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-14-24936/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

385.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članom 30. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i članom 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

**ODLUKU**

o preraspodjeli sredstava u Budžetu  
Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu za  
OŠ "Fra Grga Martić", Ozimica

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) za OŠ "Fra Grga Martić" Ozimica.

**II.**

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0066 - OŠ "Fra Grga Martić" Ozimica
- sredstva na poziciji 6111 - Bruto plaće i naknade, umanjuju se za 2.500,00 KM;
- sredstva na poziciji 6134 - Nabavka materijala, uvećavaju za 2.500,00 KM.

**III.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, svako u okviru svojih nadležnosti.

**IV.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-14-24935/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

386.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članom 30. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i članom 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona",

broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

**ODLUKU**

o preraspodjeli sredstava u Budžetu  
Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu za  
MŠŠ "Nordbat 2", Vareš

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) za MŠŠ "Nordbat 2", Vareš.

**II.**

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0012 - MŠŠ "Nordbat 2" Vareš
- sredstva na poziciji 6111 - Bruto plaće i naknade, umanjuju se za 18.000,00 KM;
- sredstva na poziciji 6112 - Naknade troškova zaposlenim, umanjuju se za 1.456,00 KM;
- sredstva na poziciji 6133 - Izdaci za komunalne usluge, umanjuju se za 2.000,00 KM;
- sredstva na poziciji 6134 - Nabavka materijala, umanjuju se za 2.000,00 KM;
- sredstva na poziciji 6136 - Unajmljivanje imovine i opreme, umanjuju se za 2.200,00 KM;
- sredstva na poziciji 6139 - Ugovorene usluge, uvećavaju se za 23.456,00 KM;
- sredstva na poziciji 6135 - Izdaci za usluge prevoza, uvećavaju se za 1.200,00 KM;
- sredstva na poziciji 6137 - Izdaci za tekuće održavanje, uvećavaju se za 1.000,00 KM.

**III.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, svako u okviru svojih nadležnosti.

**IV.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-14-24934/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

387.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Projekta 1.2. "Paket mjera za podsticaj investicija", usvojenog Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-28-14166/03. od 02.07.2003. godine, Kriterija za podsticaj investicija u 2004. godini Projekta 1.2. "Paket mjera za podsticaj investicija", usvojenih Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-28-2566/04. od 28.01.2004. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, d o n o s i

**ODLUKU**

o subvencioniranju dijela troškova investicionog projekta privrednog društva "TREND-TEX" d.o.o. Tešanj

**I.**

Prihvata se subvencioniranje dijela troškova investicionog projekta privrednog društva "TREND-TEX" d.o.o. Tešanj, sa nazivom "Poslovni objekat TREND-TEX".

Shodno Kriterijima projekta 1.2., a na osnovu visine ulaganja i broja novokreiranih radnih mjesta navedenih u aplikaciji za navedeni investicioni projekt, Vlada Zeničko-dobojskog kantona subvencionirat će 100% troškova, koji nastaju prema organima državne uprave i javnim preduzećima, a koji predstavljaju investicioni trošak u periodu od maksimalno 2 godine, počevši od dana implementacije projekta.

**II.**

Premijer Zeničko-dobojskog kantona će u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, sa ovlaštenim licem privrednog društva "TREND-TEX" d.o.o. Tešanj, potpisati ugovor o subvencioniranju, kojim će se, u skladu sa ovom odlukom i Projektom 1.2. definisati prava, obaveze i kolateral ugovornih strana. S obzirom na to da implementacija projekta još nije počela, jer nije obezbijedeno zemljište za gradnju, ugovorom će se navesti koji je krajnji rok za početak implementacije.

**III.**

Sastavni dio ove odluke čini Zaključak Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i vrednovanje projekta, broj: 04-28-11028-2/04. od 10.11.2004. godine.

**IV.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se premijer Zeničko-dobojskog kantona, ministar za privredu i ministar finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

**V.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-14-24942/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

388.

Na osnovu člana 76. stav 1. Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/03.-Prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministrice za pravosuđe i upravu, uz konsultacije s načelnikom Općine Žepče, na 56. sjednici, održanoj 02.11.2004. godine, d o n o s i

**RJEŠENJE**

o imenovanju predsjednika Općinskog suda za prekršaje u Žepču

**I.**

Tomislav Batarilo, diplomirani pravnik iz Žepča, imenuje se za predsjednika Općinskog suda za prekršaje u Žepču, na period od 4 (slovima: četiri) godine.

**II.**

Predsjednik suda iz tačke I. ovog rješenja ujedno je i sudija za prekršaje u Općinskom sudu za prekršaje u Žepču.

**III.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-34-23227/04  
02.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

389.

Na osnovu člana 76. stav 1. Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/03.-Prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministrice za pravosuđe i upravu, uz konsultacije s načelnikom Općine Visoko, na 56. sjednici, održanoj 02.11.2004. godine, d o n o s i

**RJEŠENJE**

o imenovanju predsjednika Općinskog suda za prekršaje u Visokom

**I.**

Hidajet Trako, diplomirani pravnik iz Visokog, imenuje se za predsjednika Općinskog suda za prekršaje u Visokom, na period od 4 (slovima: četiri) godine.

**II.**

Predsjednik suda iz tačke I. ovog rješenja ujedno je i

sudija za prekršaje u Općinskom sudu za prekršaje u Visokom.

### III.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-34-23228/04  
02.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

390.

Na osnovu člana 76. stav 1. Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/03.-Prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministrice za pravosuđe i upravu, uz konsultacije s načelnikom Općine Visoko, na 56. sjednici, održanoj 02.11.2004. godine, d o n o s i

### RJEŠENJE

o imenovanju sudije Općinskog suda  
za prekršaje u Visokom

#### I.

Hizreta Kadić, diplomirana pravica iz Visokog, imenuje se za sudiju Općinskog suda za prekršaje u Visokom, na period od 4 (slovima: četiri) godine.

#### II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-34-23229/04  
02.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

391.

Na osnovu člana 76. stav 1. Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/03.-Prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministrice za pravosuđe i upravu, uz konsultacije s načelnikom Općine Visoko, na 56. sjednici, održanoj 02.11.2004. godine, d o n o s i

### RJEŠENJE

o imenovanju sudije Općinskog suda  
za prekršaje u Visokom

#### I.

Melina Hodžić-Travančić, diplomirana pravica iz Visokog, imenuje se za sudiju Općinskog suda za prekršaje u Visokom, na period od 4 (slovima: četiri) godine.

#### II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-34-23230/04  
02.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

392.

Na osnovu člana 76. stav 1. Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/03.-Prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministrice za pravosuđe i upravu, uz konsultacije s načelnikom Općine Visoko, na 56. sjednici, održanoj 02.11.2004. godine, d o n o s i

### RJEŠENJE

o imenovanju sudije Općinskog suda  
za prekršaje u Visokom

#### I.

Lejla Handžić, diplomirana pravica iz Visokog, imenuje se za sudiju Općinskog suda za prekršaje u Visokom, na period od 4 (slovima: četiri) godine.

#### II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:02-34-23231/04  
02.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

393.

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03.), a u skladu sa članom 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), nakon provedenog postupka po Oglasu za upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 55. sjednici, održanoj 28.10.2004. godine, donosi

**RJEŠENJE**

o konačnom imenovanju direktora  
JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona

I.

Nihad Pašalić, dipl.pravnik, imenuje se za direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, na period od četiri godine od dana imenovanja, počev od 01.11.2004. godine.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Broj:02-34-22241-1/04  
28.10.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

394.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", broj 6/92, 8/93. i 13/94.), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03.) i članom 83. stav 2. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 05/04.), nakon provedenog postupka po Oglasu za imenovanje u školske odbore u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

**RJEŠENJE**

o konačnom imenovanju članova Školskog odbora  
Osnovne škole "Alija Nametak", Buci, Visoko

I.

Imenuje se Školski odbor Osnovne škole "Alija Nametak", Buci, Visoko na period od četiri godine, u sastavu:

1. MUJO PELTO, predsjednik;
2. NERMINA PINJAGIĆ, član;
3. BISERA IMAMOVIĆ, član;
4. RAŠID SMAJLOVIĆ, član;
5. MEHMED ZUKIĆ, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Broj:02-34-24147/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

395.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), u skladu sa članom 26. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", broj 6/92, 8/93. i 13/94.), a u vezi sa članom 129. stav 2. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 05/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

**RJEŠENJE**

o razrješenju članova Školskog odbora  
Pedagoške gimnazije, Zenica

I.

Razrješavaju se članovi Školskog odbora Pedagoške gimnazije, Zenica, kako slijedi:

1. AVDO VALENTIĆ, član (iz reda roditelja)
2. AMELA BURO, član (iz reda lokalne zajednice).

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Broj:02-34-24144/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

396.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93. i 13/94.), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03.) i članom 83. stav 2. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 05/04.), nakon provedenog postupka po Oglasu za imenovanje u školske odbore u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

**RJEŠENJE**

o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Fra Grga Martić", Ozimica, Žepče

**I.**

Imenuje se Školski odbor Osnovne škole "Fra Grga Martić", Ozimica, Žepče, na period od četiri godine, u sastavu:

1. JERKO SINANOVIĆ, predsjednik;
2. PERO MATIJEVIĆ, član;
3. BRANKO GOLE, član;
4. MIRKO PERVAN, član;
5. ADISA MULHASIĆ, član.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Broj:02-34-24139/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

397.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93. i 13/94.), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03.) i članom 83. stav 2. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 05/04.), nakon provedenog postupka po Oglasu za imenovanje u školske odbore u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

**RJEŠENJE**

o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole "Katarina Kotromanić Kosača", Žepče

**I.**

Imenuje se Školski odbor Osnovne glazbene škole "Katarina Kotromanić Kosača", Žepče, na period od četiri godine, u sastavu:

1. RUŽICA EZGETA-JUKIĆ, predsjednik;
2. BRANISLAV JANKO, član;
3. BEKIM BIJEDIĆ, član;
4. NOVAK TODOROVIĆ, član;
5. MILA PERKOVIĆ, član.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Broj:02-34-24140/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

398.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93. i 13/94.), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03.) i članom 83. stav 2. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 05/04.), nakon provedenog postupka po Oglasu za imenovanje u školske odbore u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

**RJEŠENJE**

o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Alija Nametak", Begov Han, Žepče

**I.**

Imenuje se Školski odbor Osnovne škole "Alija Nametak", Begov Han, Žepče, na period od četiri godine, u sastavu:

1. ĆAZIM HUSKIĆ, predsjednik;
2. AMIR MEMČIĆ, član;
3. RUSMINKA HAJDARBEGOVIĆ, član;
4. ADIL GAČIĆ, član;
5. EMINA ALIĆ, član.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Broj:02-34-24141/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

**399.**

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93. i 13/94.), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03.) i članom 83. stav 2. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 05/04.), nakon provedenog postupka po Oglasu za imenovanje u školske odbore u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

**RJEŠENJE**

o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Žepče", u Žepču

**I.**

Imenuje se Školski odbor Osnovne škole "Žepče", u Žepču, na period od četiri godine, u sastavu:

1. VEDAD ŠEČIĆ, predsjednik;
2. ILIJAZ HADŽAVDIĆ, član;
3. ELIZABETA SPAJIĆ, član;
4. ILIJA BONIĆ, član;
5. BRANKA JANKO, član.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Broj:02-34-24142/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

**400.**

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93. i 13/94.), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03.) i članom 129. stav 2. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 05/04.), nakon provedenog postupka po Oglasu za imenovanje u školske odbore u srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

**RJEŠENJE**

o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Pedagoške gimnazije, Zenica

**I.**

U Školski odbor Pedagoške gimnazije, Zenica, na period od četiri godine, imenuju se članovi kako slijedi:

1. HIBA BURO, član (iz reda roditelja);
2. SENAD TALIĆ, član (iz reda lokalne zajednice).

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Broj:02-34-24143/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

**401.**

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93. i 13/94.), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03.) i članom 83. stav 2. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 05/04.), nakon provedenog postupka po Oglasu za imenovanje u školske odbore u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

**RJEŠENJE**

o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Fra Ivan Frano Jukić", Sivša, Usora



**I.**

Imenuje se školski odbor Osnovne škole "Fra Ivan Frano Jukić", Sivša, Usora, na period od četiri godine, u sastavu:

1. MIJO KATIĆ, predsjednik;
2. FINKA RAJKOVAČA, član;
3. MIROSLAV BRATIĆ, član;
4. MARIJAN LABUDOVIĆ, član;
5. VLADO GAŠIĆ, član.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Broj:02-34-24145/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

**403.**

Na osnovu člana 40., stava 1. Zakona o osnovnoj školi i člana 43. stava 1. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/04), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, donosi:

**ODLUKU**

o upotrebi školskih udžbenika i drugih nastavnih sredstava u 2004/05. godini

**Član 1.**

U školskoj 2004/05. godini, odobrava se upotreba udžbenika i drugih nastavnih sredstava u osnovnim i srednjim školama sa spiska Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, objavljenog u "Školskom glasniku" vanredni broj od augusta 2004. godine.

**Član 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona"

Broj:10-38-23724/04  
18.11.2004. godine  
Zenica

**MINISTAR**  
Sreto Tomašević, s.r.

**402.**

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93. i 13/94.), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03.) i članom 83. stav 2. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 05/04.), nakon provedenog postupka po Oglasu za imenovanje u školske odbore u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 57. sjednici, održanoj 24.11.2004. godine, donosi

**RJEŠENJE**

o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole "Avdo Smajlović", Visoko

**I.**

Imenuje se Školski odbor Osnovne muzičke škole "Avdo Smajlović" Visoko na period od četiri godine, u sastavu:

1. SADETA KADIĆ, predsjednik;
2. EKREM ŠABANOVIĆ, član;
3. BAHRIJA STRUJIC, član;
4. MARIJANA STANKOVIĆ, član;
5. NAIDA DŽAFIĆ, član.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Broj:02-34-24146/04  
24.11.2004. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
Nedžad Polić, s.r.

**404.**

Na osnovu člana 10., stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave, ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, donosi:

**PRAVILNIK**

o osposobljavanju menadžmenta škole

**Član 1.**

Ovim pravilnikom uređuje se način osposobljavanja i certifikacije menadžmenta osnovne i srednje škole kao javnih ustanova u državnoj svojini na području Zeničko-dobojskog kantona, (u daljnjem tekstu: škola).

**Član 2.**

Menadžment škole čine: Školski odbor, direktor, pedagog, psiholog, sekretar-tajnik.

**Član 3.**

Školski odbor treba biti osposobljen da:

- a) vodi dobru strategiju škole
- b) prati rad škole
- c) procjenjuje kvalitet obrazovanja
- d) prati plansko i racionalno trošenje sredstava
- e) usklađuje zahtjeve i interese predstavnika osnivača i društvene zajednice, predstavnika škole i roditelja

**Član 4.**

Direktor škole organizuje dva kursa za članove Školskog odbora.

Kursevi se organizuju na početku mandata članova.

Prvi kurs je edukacija o zakonima i propisima u školi.

Drugi kurs je administrativno-finansijsko upravljanje u školi.

O sadržaju, načinu organizacije i dužini trajanja kurseva odlučuje direktor škole. O održanim kursovima se vodi evidencija.

Na kraju održanih kurseva škola izdaje certifikat članovima školskih odbora.

Ako dođe do pojedinačne promjene članova Školskog odbora, direktor je dužan i za njih organizovati kurseve.

**Član 5.**

Direktor škole obavezan je u prvoj godini svog mandata steći certifikat o osposobljenosti za obavljanje funkcije.

Da bi pristupio certifikaciji, direktor treba poznavati rad na računaru i pasivno poznavati jedan strani jezik.

**Član 6.**

Direktor škole treba biti osposobljen za:

- organizovanje obrazovnog procesa
- administrativno-finansijsko upravljanje
- organizovanje timskog rada u školi

**Član 7.**

Certifikacija direktora počinje nakon zvaničnog imenovanja direktora u skladu sa zakonom.

Direktor škole je dužan sačiniti strategiju plana poboljšanja rada škole u pisanom obliku.

**Član 8.**

Obuka direktora škole za organizovanje obrazovnog procesa traje dva dana i sadrži kurseve:

- zakoni i podzakonski akti o svim nivoima obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskom kantonu.
- stručno usavršavanje nastavnika
- podučavanje o ljudskim pravima

Za ove teme zaduženi su Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Pedagoški zavod.

**Član 9.**

Obuka direktora za administrativno-finansijsko upravljanje traje jedan dan i sadrži kurseve:

- budžet
- finansijska područja: makrobudžet, raspodjela sredstava, upravljanje školskim budžetom, kontrola školskog budžeta

Za ovu obuku je zaduženo Ministarstvo.

**Član 10.**

Obuka direktora za organizovanje timskog rada u školi sadrži:

- izradu projekta za poboljšanje kvaliteta odgojno-obra-

zovnog rada

- izradu procedura/planova za upravljanje ljudskim resursima.

**Član 11.**

Direktor je obavezan u prvoj godini svog mandata održati dva ogleđna časa za nastavno osoblje i organizovati dvije radionice u trajanju od dva dana za nastavnike.

Teme ogleđnih časova i teme u radionici odabira direktor.

O kursovima iz članova 7., 8. i 9. ovog pravilnika, vodi se evidencija.

**Član 12.**

Poslije isteka prve godine mandata Školski odbor pregleda evidenciju i ako su obavljene sve radnje u skladu sa zakonom i Pravilnikom, Odbor Ministarstvu prijavljuje direktora škole za certifikaciju.

**Član 13.**

Komisiju za certifikaciju čine tri člana, jedan član iz Ministarstva, jedan iz Pedagoškog zavoda, a jedan iz škole.

**Član 14.**

Komisija pregleda dokumentaciju i evidenciju i nakon toga vodi razgovor sa direktorom.

Nakon obavljenog razgovora Komisija donosi odluku o certifikaciji.

**Član 15.**

Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:10-38-22133-5/04

16.11.2004. godine  
Zenica

**MINISTAR**

*Sreto Tomašević, s.r.*

405.

Na osnovu člana 16., stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00), a u vezi sa članom 15. i članom 16. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/04), ministar Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, donosi:

**RJEŠENJE**

o promjeni naziva OŠ «Senahid Bolić Bolo» Olovo

I. Osnovna škola «Senahid Bolić Bolo» Olovo, ul. Bosanska bb., na osnovu Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-38-18124/04, od 02.09.2004. godine, mijenja svoj naziv u JU Osnovna škola «Olovo» u Olovu.

II. Osnovna škola «Olovo» u Olovu je upisana u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 75. na strani 153. i 154.

**O b r a z l o ž e n j e**

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Olovo broj: 01-38-828/04, od 28.04.2004. godine i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-38-18124/04, od 02.09.2004. godine, Osnovna škola «Senahid Bolić Bolo» Olovo od 02.09.2004. godine mijenja naziv u JU Osnovna škola «Olovo» u Olovu.

Shodno navedenom organi škole su u skladu sa Zaključkom Vlade o promjeni naziva navedene škole dužni uskladiti akta i pečate sa novim nazivom škole.

Ovo rješenje je izvršno, a objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Na osnovu navedenog riješeno je kao u dispozitivu Rješenja.

Ovo rješenje je izvršno.

Broj: 10-38-24725/04  
03.12.2004. godine  
Zenica

**MINISTAR**  
*Sreto Tomašević, s.r.*

**OPĆINSKI SUD U ŽEPČU**

Broj: R1-3/01

Žepče, 23.11.2004. godine

U vanparničnom postupku proglašenja nestale osobe i dokazivanja smrti Stjepana Šumića, sina Tadije, rođenog 02.01.1927. godine u Lupoglavu Općina Žepče gdje je imao i zadnje prebivalište, a po prijedlogu Nike Šumića iz Seseva R Hrvatska, na osnovu odredaba članova 61., 65. i 66. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje ovaj

**O G L A S**

Poziva se Stjepan Šumić, sin Tadije i majke Pavice, rođen 02.01.1927. godine u Lupoglavu Općina Žepče, gdje je imao i zadnje prebivalište, kao i sve druge osobe koje bilo što znaju o njegovom životu ili smrti da se u roku od tri (3) mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa u «Službenim novinama FBiH javi Općinskom sudu Žepče. Po isteku označenog roka u Oglasu sud će odlučiti o prijedlogu za proglašenje nestale osobe umrlom.

*Sudac*  
*Ilija Zvijerac*

**OPĆINSKI SUD U KAKNJU**

Broj:P-258/2004.

Kakanj, 7.12.2004.

Općinski sud u Kaknju, sudija Radoš Đurdica, kao sudija pojedinac, u pravnoj stvari tužioca Suada Hasagića, sina Fuada iz Bičera, općina Kakanj, protiv tužene Mirzete Hasagić, rođene Motoruga, kćeri Bakira, sada nepoznatog boravišta, radi razvoda braća, dana 7.12.2004. godine izdaje

**O G L A S**

- o postavljanju privremenog zastupnika -

Rješenjem ovog suda broj P-258/2004. od 11.11.2004. godine na osnovu člana 76. stav 1. tačka 4. ZPP-a tuženoj Mirzeti Hasagić, rođene Motoruga, kćeri Bakira, sada nepoznatog boravišta postavljen je advokat Agić Suad iz Kaknja, a u parnici koja se vodi kod ovog suda po tužbi tužioca Suada Hasagića, sina Fuada iz Kaknja i tužene Mirzete Hasagić, rođene Motoruga, kćeri Bakira nepoznatog boravišta.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženoj postavio posebnog staratelja.

*Sudija*  
*Đurdica Radoš*

## Upis u sudski registar

Rješenjem broj U/I-403/04 Kantonalnog suda Zenica, od 05.08.2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Osnivači subjekta upisa i udjeli:

- 1) Nijaz (Osmana) Delić, Visoko, Podvisoki V broj 24, vozač - 1206959174157; i.k. 667/94 MUP Visoko, udio osnivača: 50,00 KM, u novcu ili 20%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju Opšte zadruge «Bosnatrans» Zenica, p.o. broj:01/2004 od 11.03.2004.godine.
- 2) Adnan (Zakir) Bekrić, Visoko, Buci broj 2, vozač - 1208983170106; i.k. 1540/2001 MUP Visoko, udio osnivača: 50,00 KM, u novcu ili 20%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju Opšte zadruge «Bosnatrans» Zenica, p.o. broj:01/2004 od 11.03.2004.godine.
- 3) Zedin (Salih) Jusufović, Visoko, Džindići broj 45, vozač - 1704974174155; i.k. 7718/96 MUP Visoko, udio osnivača: 50,00 KM, u novcu ili 20%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju Opšte zadruge «Bosnatrans» Zenica, p.o. broj:01/2004 od 11.03.2004.godine.
- 4) Selim (Hasan) Kadrić, Visoko, Okolišće broj 28, vozač - 2802965174156; i.k. 2825/99 MUP Visoko, udio osnivača: 50,00 KM, u novcu ili 20%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju Opšte zadruge «Bosnatrans» Zenica, p.o. broj:01/2004 od 11.03.2004. godine.
- 5) Đenan (Salem) Memić, Visoko, Buzići bb - 3103980174160; i.k. 03DEA2058 MUP ZE-DO kanton, udio osnivača: 50,00 KM, u novcu ili 20%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju Opšte zadruge «Bosnatrans» Zenica, p.o. broj:01/2004 od 11.03.2004.godine.

Puni naziv subjekta upisa: OPŠTA PREVOZNIČKO-SAOBRACAJNO-USLUŽNA ZADRUGA «BOSNATRANS» VISOKO, potpuna odgovornost.

Sjedište subjekta upisa: Visoko, Kadije Uvejsa broj 21/2.

Oblik subjekta upisa: zadruga

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju:

01.110 uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d.n., 01.120 uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.132 uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka, 01.211 uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.221 uzgoj ovaca i koza, 01.240 uzgoj peradi, 01.251 uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.252 uzgoj ostalih životinja, d.n., 01.300 uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja), 01.410 uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 01.420 uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga, 02.012 iskorištavanje šuma, 02.020 šumarske usluge, 14.210 vađenje šljunka i pijeska, 15.310 prerada i konzerviranje krompira, 15.320 proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.850 proizvodnja suhe tjestenine, 15.860 prerada čaja i kahve, 15.982 proizvodnja bezalkoholnih pića, 20.101 proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patošenje, 20.102 impregnacija ili hemijska obrada drva, 20.103 proizvodnja nesastavljene drvene građe za patošenje, 20.200 proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča, 20.300 proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 proizvodnja drvene ambalaže, 20.510 proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 21.120 proizvodnja papira i kartona,

25.110 proizvodnja spoljnih i unutarnjih guma za vozila, 25.120 protektiranje spoljnih guma, 25.130 proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, 25.210 proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, 25.240 proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.520 proizvodnja kreča, 26.610 proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, 26.620 proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo, 26.630 proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 proizvodnja maltera, 26.660 proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, 26.700 siječenje, oblikovanje i obrada kamena, 36.630 proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nespomenutih, 37.100 reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, 45.110 rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 visokogradnja, 45.212 niskoogradnja, 45.213 održavanje objekata visokogradnje, niskoogradnje i njihovih dijelova, 45.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 ostali građevinski radovi koji zahtijevaju posebno izvodenje ili opremu, 45.310 elektroinstalacijski radovi, 45.320 izolacijski radovi, 45.330 postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.340 ostali instalacijski radovi, 45.410 fasadni i štrukturalni radovi, 45.420 ugradnja stolarije, 45.430 postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 farbarski i staklarski radovi, 45.450 ostali završni radovi, 45.500 davanje i najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, 50.101 trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 održavanje i popravak motocikla, 50.500 trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.140 posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 trgovina na veliko živom stokom, 51.240 trgovina na veliko sirovim i štav-

jenim kožama, 51.250 trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 trgovina na veliko kahvom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 trgovina na veliko tekstilom, 51.421 trgovina na veliko odjećom, 51.422 trgovina na veliko obućom, 51.430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.510 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 trgovina na veliko drvetom, 51.532 trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.620 trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.630 trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući i traktore, 51.700 ostala trgovina na veliko, 52.110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, 52.240 trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.320 trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama, 52.330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 trgovina na malo tekstilom, 52.420 trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 trgovina na malo namještajem, 52.442 trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.470 trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pišaćim priborom, 52.481 trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 trgovina na malo satovima, 52.483 trgovina na malo sportskom opremom,

52.484 trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 trgovina na malo cvijećem, 52.486 trgovina na malo gorivima, 52.487 ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 trgovina na malo putem pošte, 52.620 trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.720 popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.740 popravci, d.n., 55.110 hoteli i moteli, sa restoranom, 55.120 hoteli i moteli, bez restorana, 55.210 omladinski hoteli i planinarski domovi, 55.220 kampovi i kampovališta, 55.230 ostali smještaj za kraći boravak, 55.300 restorani, 55.400 barovi, 55.510 kantine (menze), 55.520 opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.212 prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.220 taksi služba, 60.230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.240 prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 pretovar tereta, 63.120 skladištenje robe, 63.210 ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 62.220 ostale prateće djelatnosti u pomorskom i riječnom saobraćaju, 63.230 ostale prateće djelatnosti u vazdušnom saobraćaju, 63.300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 65.210 finansijski zakup (leasing), 65.230 ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 67.120 posredovanje u poslovanju s vrijednosnim papirima, 67.130 pomoćne djelatnosti povezane sa finansijskim posredovanjem, 71.100 iznajmljivanje automobila, 71.320 iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, 74.200 arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 tehničko ispitivanje i analiza, 74.400 reklama i propaganda, 74.500 agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage, 74.700 čišćenje svih vrsta objekata, 74.820 djelatnost pakovanja, 74.840 ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 vozačke škole, 90.000 uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti.

Zadruga će vršiti i trgovinske usluge, u skladu sa stavom 3. člana 11. Zakona o trgovini («Službeni list FBiH», broj:20/95), a naročito: posredovanje, zastupanje, komisijom, uskladištenje, otpremu i dopremu robe (špedicija), marketing, druge usluge uobičajene u trgovini.

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom saobraćaju u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju:

1 Salman (Salko) Zahir - JMBG: 1102955192177, l.k.03DEA0520 MUP ZE-DO kantona, Visoko, Kadije Uvejsa broj 21/2, direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti zadruge.

Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju:

*Sudija  
Zijada Alihodžić, s.r.*

## SADRŽAJ

**SKUPŠTINA**

374.	Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave .....	667
375.	Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona (Prečišćen tekst) .....	674
375.	Odluka o prestanku mandata poslanik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona .....	686
376.	Ispravka.....	686

**VLADA**

377.	Odluka broj 02-18-23232/04.....	687
378.	Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2004. godine i imenovanju komisija za popis. ....	687
379.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu. ....	688
380.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu za ustanove pravosuđa. ....	689
381.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu .....	690
382.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu .....	691
383.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu .....	692
384.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu za Mašinski fakultet .....	692
385.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu za OŠ «Fra Grga Martić», Ozimica .....	693
386.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu za MSS «Nordbar 2», Vareš .....	693
387.	Odluka o subvencioniranju dijela troškova investicionog projekta privrednog društva «TREND-TEX» d.o.o. Tešanj. ....	694
388.	Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog suda za prekršaje u Žepču .....	694
389.	Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog suda za prekršaje u Visokom .....	694
390.	Rješenje o imenovanju sudije Općinskog suda za prekršaje u Visokom .....	695
391.	Rješenje o imenovanju sudije Općinskog suda za prekršaje u Visokom .....	695
392.	Rješenje o imenovanju sudije Općinskog suda za prekršaje u Visokom .....	695
393.	Rješenje o konačnom imenovanju direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona .....	696
394.	Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole «Alija Nametak», Buci, Visoko .....	696
395.	Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Pedagoške gimnazije, Zenica .....	696
396.	Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole «Fra Grga Martić», Ozimica, Žepče .....	697
397.	Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole «Katarina Katromanić Kosača», Žepče .....	697
398.	Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole «Alija Nametak», Begov Han, Žepče .....	697
399.	Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole «Žepče», u Žepču .....	698
400.	Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Pedagoške gimnazije, Zenica .....	698
401.	Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole «Fra Ivan Frano Jukić», Sivša, Usora .....	698
402.	Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole «Avdo Smajlović», Visoko .....	699

**MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT**

403.	Odluka o upotrebi školskih udžbenika i drugih nastavnih sredstava u 2004/05. godini .....	699
404.	Pravilnik o osposobljavanju menadžmenta škole .....	699
405.	Rješenje o promjeni naziva OŠ «Senahid Bolić Bolo» Olovo .....	700

<b>OGLASNI DIO</b> .....	701
--------------------------	-----

Izdavač: Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica,  
v.d. glavni i odgovorni urednik: Željka Marković - Sekulić. Telefon: (032) 415 286;  
Redakcija i pretpalta (032) 407 424; Štampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo